

KE BAKA LA ENG KE LE KGAHLANONG LE BODUMEDI BJA GO BEAKANYWA



Ke a go leboga, Ngwanešu Neville.

Le ka dula. Sa pele, ke be ke le matasatasa kudu lehono go fihla ke foša tše dingwe tša dipitšo tša balwetši. Fao go bile batho ka mathata a sephiri go rapelelwa, bao ke bego ke swanetše go kopana le bona. Eupša bjale ba bangwe ba . . . se tee sa dihlopha, ke a dumela Billy o rile se tšwa Canada, tše pedi goba tše tharo mafelo a go fapana. Bjale, ba etla ka mo, le a tseba, gomme ba dula ka dihoteleng le dimothela kgafetšakgafetša nako ka moka. Gomme ke ya go kopana le bona, go kopana le bona le go ba rapelela ge ba tla ka gare go tšwa gohle go dikologa lefase, le Asia, Europa le gohle. Letšatši ka letšatši, ge re le mo, batho ba tla ka gare. Fao bokaonekaone go feta makgolotshela mo lenaneong, ba letile go . . . dipoledišanotsenelelo tša sephiri, gomme ka fao e e dira mohuta wo mothata. Eupša batho ba ba babjago ka nnete le ditšhoganetšo go rapelelwa, ka baka la eng, ke leka go kopana le bona.

² Feela, go lokile, ge e sa le ke eba kua le lekgotla la bahlokomela phahlo, ka theetšong ye nnyane le lekgotla la ka la bahlokomela phahlo mo kerekeng, re bile le kopano dinakwana di se kae tša go feta. Gomme nakong yeo e ntahletše go tšwa e ka ba iri le seripa, gomme go be go le batho ba bangwe ba bego ba swanetše go ba mo ka nako yeo go rapelelwa. Ge ba le mo, ke rata go ba le thapelo ya bona ka nako ye. Ka fao, ge ba ka rata, batho bale ba bego ba swanetše go rapelelwa, go lokile, ge ba ka tla godimo bjale ge moralokapiano, mang kapa mang a lego yena, a ka tla gomme—gomme a re fa tšhune ye nnyane ya “Ngaka ye kgolo bjale e kgauswi, Jesu wa go kwela bohloko.” Bjale bao ba swanetšego go rapelelwa, ge ba rata, e be e le ba bakae ba ke sa ba tsebego. Gomme le baena, ke a nagana. Baena, ke tlaišegile kudu ka mmeleng wa ka mong. Jesu o rwele ka mmeleng wa Gagwe, tlaišego, gore A be mohuta wa nnete wa Mmoelanyi, ka gore Yena e le Modimo o dirilwe nama gore A kgone go tlaišega. O kgonne go kwa mahloko a bofokodi. Gomme ke ka baka leo A tlogo go dira poelano. Gomme ka go se O romile Kereke ya Gagwe go tšwetša pele mošomo wa Gagwe.

³ Gomme ke na le—ke na le ditlhompho tša godimo tša mošomo wa dihlare, bongaka le go ya pele, bao—bao ka ditalente tša Modimo a ba filego tšona go dira dilo tše di itšego go mmele,

go opareita le go tloša meno ao a senyegilego, le go ya pele. Ke tlotla seo. Eupša fao go tla nako ge di le ka godimo ga ya bona—ya bona tsebo, ga ba—ga ba tsebe se ba ka se dirago. Le a bona? Gomme ke a nagana, gona, re na le tokelo ya go phethagala, bjalo ka ge re ka ba ka tlhagong, ge re ile go ngaka ya rena ya lapa, mohlomongwe nga—nga ngaka ntle ka nageng, ngaka ye nngwe ye botse ye e rwalago lantere le go sepela go kgabola naga ya bošego, go go hwetša, go go alafa. Gomme ge a palelwa go tseba, o tla ya go yo mongwe wa godimo ga ye nnyane go feta ka mo a lego. O tla go romela go ngaka ya go ikgetha. Gomme bjale ge ngaka ya go ikgetha e sa tsebe, ke—ke a thaba re na le mothopo wo mongwe, Ngaka ye kgolo.

4 Gomme Yena ga a palelwe, yo Motee yo ga a dire, ka gore Yena ke Mohlodi ka Boyena. Gomme Yena o re diretše tsela. Bjale, ge go be go le maatla a a itšego a go fodiša ka go nna mong go e dira, ke—ke be ke etla fao gomme ka e dira. Ke—ke be ke tla no thabela go e dira. Eupša, bjalo ka maatla a go fodiša, ga ke na le a mangwe, ga go monna yo a neng le maatla a phodišo. Eupša re a rongwa, le a bona, go tšwa go Kriste, go rapelela balwetši, Yo a šetšego a beile go teposite maatla a phodišo. Le a bona? Gomme re no tla, bjalo ka ge go bile, go ngwala tšeke godimo ga seo. “Gomme eng kapa eng le se kgopelago Tate Leineng la Ka,” yeo ke tšeke ya go se ngwalwe, “eng kapa eng le se kgopelago Tate Leineng la Ka, seo Ke tla se dira.” A tšhepišo! E no se kgone go palelwa. Gomme ke thušitše banešu ba ka le dikgaetšedi, go dikologa lefase, go dira ditiposite tše. . . goba go dira go ntšha dinoutse tše ka Pankeng ya Modimo, godimo ga Madi a Jesu Kriste. Gomme e bile katlego kudu. Yena ka mehla o be a lefa, gomme ka gore tiposite e šetše e le fao, le a bona. “Yena—Yena—Yena o gobaditšwe ka baka la dikarogo tša rena, ka megogoma ya Gagwe re *ile* ra fodišwa.” Le a bona, ka moka e fedile. Gomme re thabetše tumelo ya lena bošego bjo.

5 Ke a dumela Billy o be a mpotša ngwanešu yo motee o tlile tsela ka moka go tšwa Canada goba felotsoko. Gomme a yeo ke therešo? Wena ngwanešu go tšwa Canada? Gomme—gomme o tšwa kae, ngwanešu? [Ngwanešu o re, “Feela leboa la Fort Wayne, ke Kendallville.”—Mor.] Kendalville, Indiana, go tšwa Fort Wayne. Ke nyadišitšwe ka Fort Wayne. Ke elelwa gabotse. Ke bile le dikopano tše ntši kua ka Tabarenekeleng ya Rediger. Ke a thanka le tseba mo e lego. Gomme ke a elelwa, bjalo ka mošemane yo monnyane, ke be ke dutše maotong a Paul Rader, ka Tabarenekeleng ya Rediger, bjalo ka feela modiredi yo moswa wa moithuti. Ke monna yo mogolo, Ngwanešu Paul o be a le, gomme ka fao Ngwanešu Rediger o be a le, banna ba tumelo. Disoulo tša bona di khutšitše bošego bjo. Gomme bjale, bjalo ka ge ke be ke le mošemane yo monnyane, ke leka go rwalela pele se ba se tlogetšego se Jesu a se tlogetšego Kereke ya Gagwe tsela ka moka go theoga.

6 Bjale, ka tumelo ka moka ye ke nago le yona, ke tlile go le rapelela. Gomme ga—ga ke tle ka go no phatlalala. Ga re tsoge ra e batamela ka tsela yeo. Aowa, seo ga sa loka. Re a tla, re dumela gore re a go amogela se re se kgopetšego, le a bona, re tseba gore Modimo o se tshepišitše. Gomme re tla ka netefatšo ka pelong tša rena gore Kriste o dirile tshepišo, gomme lena baena le lekile go bea tumelo ya lena godimo ga aletara, le dirile ka moka le ka se kgonago, ke tlile go bea ya ka le lena bošego bjo. Le a bona?

7 Gomme, bjale, re na le aletara ye kgolo ye e tsapogago go kgabaganya mafaufau, gomme godimo ga aletara yeo go robetše Sehlabelo sa rena, Morwa wa Modimo. Le a bona? Ke Sehlabelo sela se tšwago madi. Modimo a ka se kgone go lebelela bokagodimo ga seo ntle le go Se hlompha, le a bona, ka gore Leo ke Lentšu la Gagwe, “Yo ke Morwa moratwa wa Ka, kwang Yena.”

8 Ke ya go kgopela Ngwanešu Neville, mogolo wa rena, ge a ka tla pele bjale le nna ge re eya. Ke nyaka ka moka kereke . . . Go ka reng ge yo e be e le ngwaneno, monna wa gago, morwa wa gago, tatago? Ke wa yo mongwe, elelwang. A re, ka moka tlhokofalo ye re nago le yona, re batameleng Modimo bjale bakeng sa baena ba.

A re inamišeng dihlogo tša rena.

9 Tate wa Legodimong wa Mogau, re tliša ka Bogoneng bja Gago bjale, go aletara ya mogau, le ge re eme go pankya ye nnyane ya kota, bjalo ka ge e be e le, mo lefaseng, eupša tumelo ya rena e phagamišeditše godimo go ye kgolo e tšhumago aletara ka godimo, moo Jesu (Mophološi yo a nkgago bose pele ga Modimo, Sehlabelo sa Madi go tšwa Khalibari) Yo a fentšego godimo ga bolwetši bjo bongwe le bjo bongwe, le go babja mo gongwe le mo gongwe, lehu, hele, le lebitla, gomme a tsoga gape gomme a rotogela Legodimong, go dula ka seatleng se setona sa Bogoši bja Gagwe. Gomme rena, ka tumelo, re a tla, ra iphagamišetša ka borena godimo kua ka mogaung wa Modimo, go bolela godimo ga aletara ye, go Mohlodi yo mogolo wa Magodimo le lefase, “Re amogele, Morena, ge re batamela Leineng la Morena Jesu.”

10 Baena ba rena šeba, gomme yo motee wa bona go tšwa godimo bogodimo bja Fort Wayne, mo ka dinageng, gomme yo mongwe tsela ka moka go tšwa Canada tlase mo, ba tlela nako ye kgethwa ye. Ke ka gare ga lehu le bophelo, Morena. Banna ba babedi šeba, go le bjalo ba baswa, tirelo ye ntši ya Gago e tlogelwa ka go bona, Morena, mašole a mabedi, Bakriste ba ba dumelago Wena. Gomme lenaba le thuntše mosebe, gomme mosebe wa mpholo o rathile felotsoko ka mmeleng wa bona, gomme ba tlile morago, ba boetše morago go sepetlele sa mogau wa Modimo, bakeng sa poelano, phodišo, gore ba kgone go batamela pele gape, ka kotse e le godimo, go ya ntweng. Ba tlile go kopanya maatla a thapelo le rena, Morena. Gomme re ya go kopana le lenaba.

11 Leineng la Jesu Kriste, ba tlemolle. Re a go kgalemela Leineng la Jesu Kriste, ba lese ba tloge.

12 Ke mašole a ntwā. Gomme, bjalo ka mohlanka wa Gago, ke ya pele bjale go bea diatla godimo ga bona, ka tumelo, ke dumela gore, “Maswao a a tla latela bona ba ba dumelago,” go boletše Morena wa rena, Mokapotene Mogolo wa rena yo mogolo wa ntwā, “ge ba bea diatla tša bona godimo ga balwetši, ba tla welwa ke maruru.”

13 Se ke se dira Leineng la Jesu Kriste. A nke maatla a bolwetši ao a tlemago mmele wa yo ngwanešu, a mo tlemolle, Leineng la Jesu Kriste.

Maatla a bolwetši ao a tlemago mmele wa yo ngwanešu, mo tlemolle. Leineng la Jesu Kriste, a nke a tloge.

14 Ramaatlakamoka Modimo, Mohlodi wa Magodimo le lefase, Mothomi wa Bophelo bjo bosafelego, le Mofi wa mpho ye nngwe le ye nngwe ye botse, tliša ditšhegofatšo tša Gago godimo ga ba re ba šegofaditšego. Gomme go ngwadilwe ka Mangwalong, gore, “Ge o ka re go thaba ye, ‘Šuthišwa,’ o sa kamaka ka pelong ya gago, eupša o dumela gore se o se boletšego se tla tla go phethagala, o ka kgona go ba le se o se boletšego.” Ke a dumela gore bolwetši bja bona bo tlogile go tšwa mmeleng wa bona. Bjale se boletšwe; bjale a se dirwe. Amene.

15 Leineng la Morena Jesu ke a dumela le lokologile. Leineng la Jesu Kriste ke le dumela go ba ba ba lokologilego. Amene.

A kereke e dumela go swana? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Gona a e dirwe.

16 Bjale, a go ka ba ba bangwe ka mo ba ka nogo go rata go gopolwa ka thapelong, a o ka emiša seatla sa gago? Ka moka gabotse, a re Mmatameleng bjale ge le beana diatla yo motee godimo ga yo mongwe ntle fao. “Maswao a a tla latela bona ba ba dumelago.”

17 Modimo yo mokgethwakgethwa kudu, ka tumelo re bona Jesu, re Mo dumela a eme a le gona. O šeditše godimo ga Lentšu la Gagwe. Gomme Yena o rila, “Kae kapa kae bobedi goba go feta ba kopantšwego Leineng la Ka, Ke magareng ga bona.” Bjale, Tate wa Legodimong, a maatla a Modimo Ramaatlakamoka a kgwathe batho ba, Morena, ge ba na le diatla di tšoenane setee le se sengwe, di beana setee go se sengwe. Thomo ya mafelelo O rila go Kereke, “Maswao a a tla latela bona ba ba dumelago. Ge ba bea diatla tša bona godimo ga balwetši, ba tla . . . ba tla welwa ke maruru.” O e tšhepišitše, gomme re a e dumela. Ka fao bjale e dirilwe, gomme re tumiša Wena ka yona, Leineng la Jesu Kriste. Amene.

18 Gomme Leineng la Jesu Kriste a nke maatla a Modimo a tlotše disakatuku tše go ya go balwetši le bahloki. Gomme ge di romelwa ntle le go bewa godimo ga balwetši, a nke go tle go

phethege gore ba tla fodišwa. Re bala ka Beibeleng gore ba tšere go tšwa go Mokgethwa Paulo, disakatuku, dithethwana; memoya ya ditšhila ya tlogela batho, gomme malwetši a fodišwa. Gomme, Tate, re a tseba ga se rena Mokgethwa Paulo, eupša re a tseba O sa le Jesu. Gomme re a rapela gore O tla fa kgopelo ye letago la Gago. Amene.

¹⁹ Ga ke tsebe ge eba fao . . . ditheipi di lokile bjale, goba aowa. A di lokile? Ge di se, ke tla rata bona ba dithese nako ye. Ke a dumela switšhi e godimo. Bjale, ke a holofela gore ga ke le lapiše bošego bjo. Ke thoma e ka ba seripa sa iri goba metsotso ye masometharohlano ka pela. Gomme bjale, ke thuto ya sekolo sa Lamorena, gomme ke gopotše gore mohlomongwe mohlampe e tla dira botse ge ke bile le theipi ye yeo e lego pelong ya ka. Gomme re lokišetša go ya ka go ye—ye mpsha kgato, tabarenekele ye mpsha, ye mpsha ka moka.

²⁰ Gomme bjale ke rata go bala a mangwe a Mangwalo a a itšego. Ge lena batho le rata go bala le nna, ke rata go bala go tšwa go Samuele wa Pele, ya 8 tema, gomme re nyaka go thoma go ya 4 go ya go ya 10 temana; gomme ka gona, go boloka nako, ya 19 go fihla go ya 20. Gomme ke na le matlakala a mmalwa a Mangwalo le tšhupetšo a ngwadilwe ntle mo, gore ge lena batho le na le pene le phentshele, goba se sengwe, pampiri, ye o ratago go šupa go a goba a go a boloka fase, o ka no ba le tšona, goba, Mna. Maguire o tla ba le the—the—theipi.

²¹ Gomme ke nyaka theipi ye e gafelwa badiredi, baena ba ka, badiredi ba ba sego ba nkwešiša, gagolo baena ba dikereke tša maina. Gomme gagologolo ka moka ke dikereke tša maina.

²² Gomme thuto ya ka bošego bjo ke: *Ka Baka La Eng Ke Le Kgahlanong Le Bodumedi Bja Go Beakanywa*. Gomme ke ya go bala bokamorago bjale, goba palo ya Lengwalo, go e dira ya Lengwalo ka nnete, ke nyaka go bala go tšwa go Samuele wa Pele 8:4-10, gape 19-20. Go batheeletši ba ka ba ba bonalago, ke a tshepa gore ge le eya gae gore le tla ngwala Mangwalo a fase gomme la a bala ka tlhokomelo. Gomme go baena ba ba tlogo go be ba theeditše go theipi, ke a tshepa gore le lena le ka se no emiša theipi ge se sengwe se boletšwe mohlomongwe se o ka se dumelalanego le sona, eupša o tla nyaka Modimo ka go sona, go bona ge eba ke sa Lengwalo. Ke nagana gore re e kolota go renabeng le go Molaetša wa letšatši.

²³ Ke a dumela gore dikereke ka moka di na le Bakriste ka go tšona, gomme ka nnete ga ke bolele kgahlanong le Bakriste. Eupša lebaka le ke dirilego se ke se derilego, le go bolela se ke se boletšego, ke ka baka la tšhušumetšo ya Moya wo Mokgethwa godimo ga Lentšu.

²⁴ Bjale a re baleng ka go Samuele wa Pele, ya 8 tema, re thome ka ya 4 temana, gomme ra bale le ya 10, go akaretša, pele.

Ka gona ka moka bagolo ba Israele ba kgobokana ka bobona mmogo, gomme ba tla go Samuele mo Rama,

Gomme ba re go yena, Bona, o tšofetše, gomme barwa ba gago ga ba sepele . . . ga ba sepele tseleng: bjale re direle kgoši a re ahlolele bjalo ka ditšhaba ka moka.

Eupša selo sa nyamiša Samuele, ge ba rile, Re fe kgoši go re ahlolela. Gomme Samuele a rapela MORENA.

Gomme MORENA a re go Samuele, Theetša lentšu la batho go ka moka tše ba go botšago tšona: ka gore ga se ba gana wena, eupša ba ganne nna, gore Ke se ke ka buša go bona.

Go ya ka mediro ka moka ye ba e dirilego go tloga letšatši le Ke ba ntšha ka Egepeto go fihla le letšatši le, ba tlogetše nna, gomme ba direla medimo ye mengwe, ka fao ba dira le go wena.

Bjale ka fao theetša lentšu la bona: go le bjalo o ba tiišetše bohlatse, gomme o ba laetše mokgwa wa kgoši ye e tlogo go buša godimo ga bona.

Gomme Samuele o boditše batho ba ba kgopetšego kgoši mantšu a a MORENA ka moka.

25 *Bjale ya 19 temana le ya 20 go ruma.*

Le ge go le bjalo batho ba ganne go obamela lentšu la Samuele; gomme ba rile, Aowa; re tla ba le kgoši ka godimo ga rena;

Gore le rena re swane le ditšhaba tše dingwe; le gore kgoši ya rena a re ahlolele, le go ya . . . go re eta pele, le go re lwela dintwa.

26 *Morena a oketše tšhegofatšo ya Gagwe go palo ya Mantšu a Gagwe. Bjale, bjalo ka tlelase ya sekolo sa Lamorena, ke rata go bolela gore re nyaka go leka go—go hlwaya tsebe ka mo re ka kgonago go Lentšu.*

27 *Gomme re a tseba gore—gore dinako tše dingwe dilo di a bolelwa, (gomme dikereke tše di itšego), tše di šitišago yo mongwe yo a rutilwego go fapana go seo ba . . . se kwago. Mohlala, monna o mpoeditše letšatši le lengwe, yo e lego mogwera wa ka a dutšego a le gona bjale, o rile, “Ge o rile, Ngwanešu Branham, ka tumelo ye ntši ye ke bilego le yona ka go wena, le go dumela, ge o boletše gore go be go se ‘hele ya ka Gosafelego,’” a re, “Ke nyakile go wa go tloga setulong sa ka. Gomme ka re, ‘Nnete monna o be a phošitše.’” Gomme ka gona ka re, “Wena re dumelele re eme nakwana. Gomme ka gona o rile, ‘Fao go na le feela sebopego setee sa Bophelo bjo Bosafelego, gomme bjoo bo tšwa go Modimo.’” Gomme bjo ke bjo ka moka re bo nyakago, le a bona.*

28 *Gomme ga go Lengwalo le le rego go na le hele ya ka Gosafelego. Ka gore, Bokagosafelego ga se bja ke bja thoma, le*

bile bo ka se tsoge bja fela. Ka fao Beibele e rile “hele e hloletšwe diabolo le barongwa ba gagwe,” ka fao ga se ya ka Gosafelego. Fao go bile nako mo e bego e se gona, gomme fao go tla ba nako mo e sego gona, gape. Eupša ba ka no otlwa ka kua, ka mollo le sebabola, le melete ya mollo, lebaka la nako ye telele, eupša mafelelong e tla fela ka gore hele ga se ya ka Gosafelego. Gomme ge fao go be go le hele ya ka Gosafelego, o be o tla ba le Bophelo bjo Bosafelego go phela ka heleng ya ka Gosafelego. Gomme ge e be e le Gosafelego, e be e dutše e le gona, gomme o dutše o le heleng gomme o tla ba ka heleng ka mehla. Le a bona, ka fao ga go selo se sebjalo.

²⁹ Ka fao, le a bona, *Bokagosafelego* ga se bja “tsoge bja ba le mathomo goba bofelo.” Gomme fao go sebopego se setee feela sa Bophelo bjo Bosafelego, gomme bjo bo ka go Modimo, bo tšwa go lentšu la Segerika *Zoe*, le e ra “Bophelo bja Modimo Mong.” Gomme ge re tswalwa gape ka Moya wa Modimo, re ba ka Gosafelego le Modimo, ka gore re na le karolo ya Bophelo bja Gagwe, bo re dirago barwa le barwedi ba Modimo, gona re na le Bophelo bjo Bosafelego. Gomme Bophelo bjo bo lego ka go rena, Modimo o tla tsoša mmele le Bophelo ka letšatši la mafelelo, eupša ke Moya wa Modimo wo o lego ka go rena wo o tsogelago godimo, ka gore ke Moya wa Kriste wo o bego o le ka go Kriste, wo o phedišago mebele ya rena le go re tsošetša godimo le rena, le Yena, go dula ka—ka—ka Letagong le go buša le Yena.

³⁰ Bjale go thuto, bjale, gomme ke kgabotše mengwaga ye, gomme tabarenekele ye e eme. Le ge, ke hlomamišwa ka go kereke ya Missionary Baptist, ke Ngaka Roy E. Davis, e ka ba mengwaga ye masometharotharo ya go feta, ka mo Jeffersonville. Bjale ke, go tloga nako yeo, ke bile ka mekgatlong nako e kopana feela, dikgwedi di se kae, go fihla se sengwe e bego e se sa lengwalo se etla godimo ka kereke, gomme ka mmošša gore ke be ke sa kgone go ya le seo. Gomme ka fao ka, nnete, ka kgopelwa go se “dira goba,” gomme ka tšea goba. Ka fao e bile selo se setee ke se dumelago, gore le ke Lentšu la Modimo. Gomme ka re go—go monna yo e bego e le—morutiši pharephare, “Ge o ka ntaetša seo ka go Lentšu la Modimo!”

“Eupša e bile,” o rile, “yeo ke thuto ya rena.”

Ka re, “Eupša ke e nyaka go tšwa Lentšung, o a bona, Lentšu la Modimo.”

³¹ Gomme ga se ka gore ga se nna wa mokgatlo ka gore ke be ke le kgahlanong le mokgatlo, ka gore ke thabela baena ba ka, ba ke bolelago le bona lehono, ba ke nago ditaletšo go bona, ke a thanka, botse e ka ba kereke ye nngwe le ye nngwe ya leina, gagolo ka maemong a Full Gospel, le ka go tše dingwe tše ntši dikereke. Ke kgopetšwe go tla ka kopanelong tša bona le go tšoenana le bona, eupša ke dutše ka ikema. Ka gore, khuetšo ye ke nago le yona, ga ke dume go e bea godimo ga sehlopha setee sa batho. Ke duma go bea se Modimo a mphilego sona,

go rapelela balwetši, go ipshinwe ke bana ba Modimo ka moka ka mokgatlong wo mongwe le wo mongwe. Yena ga se a ke a mpotšišetša go se rapele, goba bakeng sa wo ka gore ke ba *Semangmang*, Modimo o ahlola pelo ya motho.

³² Gomme bjale, sa mathomo, lebaka la gore ke se be wa yona le go bolela kgahlanong le wona, ke, sa mathomo, ke gore ga ke dumele gore peakanyo ya Bokriste ke go ya ka Mangwalo. Ke dumela gore ga se mangwalo. Gomme seo ke se ke tla se lekago, bošego bjo, go katana ka mogau wa Modimo, go netefatša go lena gore ga se mangwalo, ga se therešo go ba le mokgatlo wo o itšego.

³³ Bjale, lefelo la pele, re e bitša “bodumedi,” lentšu *bodumedi* ke, “go apeša” le ra go apeša selo se sengwe. Bjale, Adama o bile le bodumedi, eupša ka nnete o bo dirile ka boyena, go tšwa go matlakala a mogo, gomme ga se bja šoma. O dirile theori ya gagwe mong gomme a leka go dira tsela ya go phonyokga, go hwetša phološo ka go selo se sengwe se a se dirilego ka boyena, gomme Modimo a se gana, go tloga go Adama go fihla go tshepedišo ya mokgatlo wa mafelelo. Ga se gwa ke gwa ba, gomme ka mogau wa Modimo re tla e netefatša lehono ka Beibele. Bodumedi e be e le seapešo. Adama o itiretše seapešo ka boyena go tšwa go matlakala a mogo, o bo dirile, ka boyena, go leka go dira selo se sengwe ka boyena.

³⁴ Eupša Modimo o be a nyaka lehu, poelano. Bjale, fao go phapano ye kgolo gare ga bodumedi le phološo, le a bona, phološo. Bodumedi ke seapešo. Le a bona? Phološo ke Tswalo, mpho ya Modimo. Phološo ke Tswalo, mpho ya Modimo, gomme e ka se kgone go fihlelelwa ke monna ofe goba ofe goba sehlopha sefe goba sefe sa banna. Ke motho ka motho yo Modimo a tlišago mpho ye go yena. Gomme dimpho tše tša Bophelo bjo Bosafelego di beilwe ke Modimo go yo mongwe le yo mongwe motho ka motho pele le bile re eba le lefase, go ya ka Mangwalo. Beibele e boletše, ka go Kutollo, gore molwalekriste yo a bego a tla tla lefaseng, o be a tla fora ka moka ba ba dulago godimo ga lefase, bao maina a bona a bego a se a ngwalwa ka Pukung ya Kwana ya Bophelo pele ga motheo wa lefase. Le a bona? Modimo, ka tsebelopele ya Gagwe, o bone yo a bego a tla tla le yo a bego a ka se tle, Kriste o tšile fase go dira tsela go bao ba tlogo go tla. Le a bona, go tseba ba bangwe.

³⁵ Ge Yena e le Modimo, ka moka, Yena o swanetše go ba yo a sa felelego. Gomme ge Yena a sa felele, Yena a ka se kgone go se felele ntle le go ba mokgonatšohle. Yena a ka se kgone go ba mokgonatšohle ntle le go ba motlalagohle. Yena a ka se kgone go ba motlalagohle ntle le go ba motsebatšohle. Ka fao, le a bona, seo ke ka moka se Mo dirago Modimo.

³⁶ Ka fao, Yena o tsebile mafelelo go tloga mathomong. Yena o tsebile gore ke mang a tlogo go dira le gore ke mang a ka se kego, gomme Yena o tsebile gore ba bantši ba tla ba, fao Yena o rometše Kriste go direla bao ba tlogo go tla poelano. Bjale, ga go selo re

se dirago se ka kgonago go ba le se sengwe go dira le yona. Jesu o rile, “Ka moka ba Tate a Mphilego bona,” filego, lefetile, “ba tla tla go Nna. Gomme ga go motho yo a ka kgonago go tla ntle le ge Tate wa Ka a mo goga.” Le a bona? Bjale, le a bona, e ka moka ka go tsebo ya Modimo.

³⁷ O re, “Ngwanešu Branham, a nna ke ka gare?” Ga ke tsebe. Ke a holofela ke gona. Re šoma ntle phološo ya rena ka go tšhoga le go roromela. Bjale, Kereke e kgethetšwepele go kopana le Modimo ntle le sepatso le lengalatsepa. Bjale, ge re le ka Kerekeng yeo, re kgethetšwepele le Kereke yeo. Bjale itekole ka bowena ka Lentšu, gona o ka kgona go hlola gore o bokgole bjoo bokakang mmogo.

³⁸ Bjale, bjale, Bokriste bja mokgatlo bo ka se tsoge bja go fa netefaletšo. Aowa. Ba bangwe ba bona ba rile, “O tla godimo gomme wa bolela gore Jesu ke Kriste gomme wa kolobetšwa ka kerekeng.” Diabolo o dira selo sa go swana. Yena o a dumela, ka boyena, gore Jesu ke Kriste, gomme o a roromela. Le a bona, yeo ke therešo.

³⁹ Modimo ga se a ke a laela, ga go felo ka Lengwalong, fao go kilego gwa ba mokgatlo wo o itšego. Fao ga go lefelo ka Beibeleng la woo. Adama o thomile wo motee gomme wa palelwa.

⁴⁰ Gomme ka gona Nimirode o lekile go dira mokgatlo. Ge o le rahistori, le go tseba histori ya Babele, bala Hislop’s *Two Babylons*, o tla hwetša seetša se segolo kudu. Gore, Nimirode, monna yo wa sebe, o tšere Babele le ka moka kgaetšedi kereke ya yona tše nyane, goba mafelo tikologong, e bego e le seswantšho sa—sa Bokriste bja go tlogela tumelo bjo bja letšatši la mafelelo, gomme o dirile lefelo le letee le legolo gomme ka moka bohle ba bona ba bapadile . . . ba efa tlhomphe go lona. Gomme ka kua o agile tora gomme a leka go beakanya motho mmogo, eupša ya palelwa. E ile ya palelwa. Seo se paletšwe.

⁴¹ Kora, ka go Numeri 16:1, ge le nyaka go bala, Kora o lekile sona selo sa go swana. O tlišitše ka moka Balefi mmogo, gomme a tliša . . . ba bangwe ba batsebalegi, monna yo a phagamilego, monna yo mogolo, monna yo mokgethwa, gomme yena le Dathane ba tlile mmogo gomme ba re, “Ga se gabotse, monna yo motee o leka go ba ka godimo ga rena ka moka.” Gomme ka fao ba ile ba leka go dira gore mokgatlo o thongwe mmogo, gomme ba tla godimo pele ga Moshe le Arone, bao Modimo a ba kgethetšego mošomo, gomme ba ba botša gore ba tšee mo go golo kudu godimo ga bona beng, gore phuthego yohle e be e le ye kgethwa, gomme ba be ba na le tokelo go . . . “Ka go bontši bja dikeletšo go na le polokego,” nnete, ba rialo. Seo ga se re go Bokriste. Seo ke ka ntweng. Elang hloko, bontši bjohle bja phapano.

⁴² O ka kgona go tšea Lengwalo, gomme wa re, “Judase o ile gomme a itekeletša ka boyena” gomme “wena sepela o dire ka mokgwa woo,” ge o nyaka, eupša seo ga se e dire ya go loka.

43 Modimo o be a kgethile Moshe gomme Modimo o be a kgethile Arone, gomme e be e le molaetša wa letšatši. Gomme ga go tshwenye gore lehlakore le lengwe le be le lebega botse bjang, e be e le kgahlanong le go nagana ga Modimo. Gomme re swanetše go dumelela go nagana ga Modimo e be go nagana ga rena. “A nke monagano wo o bego o le ka go Kriste o be ka go lena.” Gomme Beibele ye e utolla monagano wa Kriste. Gomme Puku yohle ya Kutollo, e bitšwa Kutollo, ke Kutollo ya Jesu Kriste. Gomme re kgona go bona ka fao Yena a ahlolago selo, ka foa Yena a se tšeelago lehlakoreng letee, gomme re tla ya go sona ka morago ga nakwana. Ka moka go lokile.

44 Kora, ke a dumela o be a hlokofetše tirong ya gagwe. Ke a dumela monna o be a sa re—a sa re o dira phošo. Ke a dumela e be e le go hloka tsebo ga monna yo a sego a bona seatla sa Modimo se sepela le go tseba Mangwalo, gomme leo ke lebaka le a nngogo go se tliša go feng mabaka.

45 Gomme yeo e ka ba masomesenyane a peresente a bothata lehono, gore re leka go lahlela ka lenaneong la Modimo, go nagana ga rena. Gomme ga ra swanela go nagana, le gatee. O dira go nagana ga rena. Re swanela go gafela go nagana ga rena go thato ya Gagwe. Le a kwešiša bjale?

46 Kora, ka maikemišetšo a mabotse, o ile go dikologa ka thuto ya maaka, a botša banešu bale, gomme a ba laetša ka lebaka, gore Modimo ga se a šegofatša Moshe a nnoši, moporofeta, motseta, gomme o šegofaditše yena a nnoši, eupša, “Phuthego yohle e be e le ye kgethwa,” o rile, “gomme bjale phuthego yohle e na le tokelo go dira se, gomme phuthego yohle e na le tokelo go dira seo.” Gomme ka fao ba hweditše monna wa go loka, Balefi. Bjale, yeo ke kgetho ya Modimo, yeo e tla bitšwago lehono, “badiredi,” Molefi e be e le modiredi wa tempele. A Moshe ga se a ba biletša seo tlase? Gomme, mo, ga se a ke a ya go yona ntle- . . . ntle le tlhompokgolo. O ba boditše gore ba tšee meruswi, gomme ba bee mollo wo mokgethwa godimo ga wona, gomme ba bee seorelo godimo ga wona, gomme ba šišinye seorelo se sekgethwa se, e bego e le taelo ya Modimo. Gomme ba tlile godimo go dira sehlopha sa banna go laola kereke, moo Modimo a laetšego monna yo motee go dira bjalo.

47 Gomme, ge ba dirile seo, Moshe a wa ka sefahlego sa gagwe ka gore o tsebile gore Modimo o be a romile yena go dira mošomo woo. Gomme Modimo o rile, “Ba botše ba tliše meruswi yeo godimo mo pele ga tabarenekele.” Gomme ge ba thoma go šišinya meruswi ya bona e tletše mollo, gomme seorelo se eya, Modimo a re go Moshe le Arone, “Ikaroganyeng ka bolena go tloga go bona! Etšwang magareng ga bona!” Ka gore, moragorago Yena o ba biditše “badiradibe, basedumele.”

48 Gomme sebe ke go se dumele go Lentšu la Modimo. O a utswa ka gore ga o dumele. O a aketša ka gore ga o dumele. O dira bootswa ka gore ga o dumele. Ge o be o le modumedi, o be o ka

se dire seo. Fao go dithapo tše pedi feela, ke tumelo goba go se dumele, o laolwa ke e tee goba ye nngwe.

⁴⁹ Bjale, Modimo, mathomong, e be e le Lentšu, gomme Yena a dirwa nama gomme a dula magareng ga rena. Yena o be a le Lentšu, Yena ke Lentšu! Gomme ge Modimo a dula ka go wena, ke Lentšu la Modimo le dula ka go wena, moo o ka kgonago go feleletša se sengwe le se sengwe Yena a se bolelago ka “Amene.” Yoo ke Modimo o dula ka go wena.

⁵⁰ Bjale ge le ka ela hloko, monna yo wa go hloka molato ka meruswi ka seatleng sa bona, mollo wo mokgethwa ka seatleng sa bona, Modimo o butše lefase gomme la ba metša, gomme la ba aroganya le Moshe ka gore Moshe o ikarogantše ka boyena go tšwa go bona. Gomme Moshe a sebotša phuthego, “Le se ke la šilofala le mohuta woo wa sehlopha. Tlogang go bona!” Bjale, le tseba Mangwalo, balang ya 16, 17, 18, le, tema, gomme le tla e hwetša. “Ikaroganyeng ka bolena go tšwa go badiradibe ba, badiradibe ba go se dumele. Etšwang magareng ga bona, ka gore ba lebantše tshenyegong, le se sengwe le se sengwe ba nago naso.” Gomme ge ba . . . lefase la ahlama gomme la wa le banna ba ba swere mollo wo mokgethwa. Banna ba go hloka molato ba forilwe ke monna.

⁵¹ Go swana le lehono! Fao go banna ba bantši ba go hloka molato ba wela ka molabeng wa setšo, a swere Lentšu le Lekgethwa ka seatleng sa gagwe, gomme a be a swanetše go rera go tšwa go Lona. Ke bona boitlhagišo bo etla go kgabaganya sefahlego sa modiredi feela nako yeo, modiredi wa Methodist, e be e le modiredi wa Methodist go fihla Lamorena la go feta bošego. Gomme ge a lebeletše, ke a nagana go ra bontši bjohle go wena, ngwanešu, go ba ka ntle.

⁵² Bjale, le a bona, ba swere meruswi, mollo o tšhuma monko wa go nkgā bōse pele ga Modimo, gomme diatla tšeo di swerego yeo, go le bjalo ba senyega le moruswi ka seatleng sa bona, ka gore ba be ba leka go dira selo se sengwe ka tlhokofalo, go le bjalo, kgahlanong le Lentšu la Modimo, ba leka go dira mokgatlo. Ba re, “O tšea gagolo kudu godimo ga gago mong. O mang wena go bolela gore o na le Lentšu la Modimo ka moka?”

⁵³ Ba paletšwe ke go bona gore Moshe e be e le—le motseta wa iri yeo. Le a bona, o be a na le GO RIALO MORENA. Go be go se motho lefaseng wa go swane le yena. O be a na le Molaetša, gomme batho ba paletšwe ke go O bona. Gomme Moshe o be a le tlwa le GO RIALO MORENA. Nnete. Ka moka go lokile.

⁵⁴ Bjale re hwetša selo sa go swane lehono, banna ba go loka, banna ba bagolo, banna ba bohlokwa ba leka go rera Lentšu la Modimo (ka seatleng sa bona) ka setšo se sengwe sa madirwa ke motho. Ba ripa ntle *mo*, gomme ba ripa fase *mo*, gomme ba le dira *se*, gomme “etla o tšoene kereke gomme o fetole boleloko

bja gago,” gomme semoyeng ba hwa le Lentšu leo ka seatleng sa bona! Le a bona?

⁵⁵ Ga se ba ke ba kgona go dumela motseta wa Modimo goba Molaetša wa Gagwe wa letsatši leo. Ga se ba ke ba kgona go kwešiša gore ka baka la eng Modimo yo mogolo a sa šome le sehlopha sohle sa batho, gomme a no e bea godimo ga monna o motee.

⁵⁶ Ke ba bakae ba bona ke boletšego le bona lehono, “Re tla dira eng, Ngwanešu Branham? Re a tseba o a rereša, eupša re tla dira eng? Mokgatlo o tla re bea ka ntle, re ka se be le lefelo le lengwe go ya.” Ke ba kwela bohloko; eupša go na le Lefelo. Le re, “Go lokile, re tla bolawa ke tlala go iša lehung.”

⁵⁷ Dafida o rile, “Ke ile ka ba yo moswa, gomme bjale ke mokgalabje, ga se ka ke ka bona moloki a lahlilwe, goba peu ya gagwe e kgopela borotho.”

⁵⁸ Seo ke tlwa godimo ga motheo wa go swana ba gannego Jesu. Ba be ba phuthetšwe kudu ka kerekeng ya bona ya leina, le baprista ba bakgethwa le meago ye mekgethwa, le dikereke tše kgethwa le ditempele tše kgethwa, ba paletšwe ke go bona Modimo ka tempeleng ya Gagwe ya motho. “Wena, o motho, o itira Modimo ka bowena.” Le a bona, ba be ba phuthetšwe godimo ka go yona! Banna ba be ba phuthetšwe kudu mo e lego gore Dathane le bona ba be ba rereša. Nimirode o be a phuthetšwe kudu mo e lego gore o be a ka kgona go fihlelela selo se sengwe seo se bego se ka tšeela batho ka godimo ga bogale bja Modimo. Adama o be a na le nnete kudu gore ge a be a apešitše lepona la gagwe Modimo o be a ka se kgone go le bona. O ka se kgone go le apeša, Modimo o swanetše go le apeša. Le a bona? Le a bona? Lenaneo la Modimo le a le apeša, e sego la gago. Ka mehla e bile ka tsela yeo, ba paletšwe ke go bona Jesu ka tempeleng ya Gagwe, Modimo o bonagaditšwe nameng.

⁵⁹ Lehono ke mohuta wa go ntira ke ikwe gampe ge ke bona Mantšu a Beibele a ripilwe kudu ke ditšo. Gomme batho ba dipelo tša go botega ba ba emego kua le go kwa Lentšu leo, gomme ba a tseba Ke Therešo, eupša ga ba tšee le go šutha, ka gore setšo sa bona se ba ruta go fapana. Hlatswang dipitša le dipane, gona, baena, eyang pele. Eupša rena, gomme ge e le nna le ntlo ya ka, re tšea Kriste, Lentšu. Le a bona?

⁶⁰ A re tšeeng Johane 3 feela lebaka, Nikodemo, mong le mmuši wa kereke ye kgolo ya leina ya go bitšwa Sanhedrin. Ba be ba itlišitše ka bobona mmogo, gomme ba dirile ditšo tša bona. Ye—ye tee ya Bafarasei gomme ye tee ya Basadutsei, gomme ba be ba na le kereke ya leina ya bona, diphapano tša bona, gomme ka fao ba . . . Monna yo e be e le mong, mmuši wa Sanhedrin ye kgolo ye, monna yo mokaone kudu ka go ruta. O be a tseba Mangwalo, o be a ruta. Yena o be a tseba ka setšo sa bona. Jesu a ga se a ke a

re, “Lena le dirile, ka setšo sa lena, la dira Melao ya Modimo ya go se be le maatla”?

⁶¹ Le a bona, ka baka la ditšo tša bona! Ke eng seo? Go bea tlhathollo ya bona beng godimo ga Lentšu, go na le gore ba Le tlogele le nnoši, se Le se bolelago. Ba re ga le re Se. A le etše hloko, leo ke lentšu le le swanago le diabolō a le šomišitšego go Efa, go thoma mokgatlo wa mathomo, le a bona. “Ka nnete e tla ba ka tsela *ye*. Modimo a ka se dire seo, o a tseba.” Le a bona, ke selo sa go swana. Ke selo sa go swana lehono.

⁶² Bjale re ela hloko mmuši yo o tllile go Jesu. Selo sa pele, bjale, o tllile a nyaka Bophelo bja Bosafelego, o tllile a nyaka phološo. Go le bjalo, monna wa maemo a gagwe, mong ka Israele, eupša mong ka go Israele o tla go Monna yo re se nago le rekote ya ge a kile a ba le letšatši ka sekolong. Monna wa mokgalabje, mopritsa wa mokgalabje, sehlalefi, a tla go Moisa yo moswa. Bakgomana ba be ba le, monna wa mohumi o tla go Mokgopedi yo a bego a se na le lefelo la go latša hlogo ya Gagwe, go Mmotšiša tsela ya go ya phološong le Bophelong. Lefelo la pele, bona ba Sanhedrin, go ipoletše Nikodemo bjalo, ba bone selo se sengwe ka go Jesu seo banna ba bangwe ka mokgatlong wa bona ba bego ba se naso. Ba bone gore go be go le selo se sengwe ka go Yena, ka gore o rile, “Rabi, re tseba Wena.” “Rena,” ya, ba be ba sa kgone go e bolela, ka gore ba be ba tla ragelwa ka ntle. Le a bona? “Re a tseba gore Wena o Morutiši wa go tšwa go Modimo, ka gore ga go monna yo a ka kgonago go dira dilo tše O di dirago ntle le ge Modimo a na le yena. Re tseba seo!” Oo, nna! Mokgatlo!

⁶³ Bjale, re ela hloko gore Jesu e be e le ponagatšo ya Modimo. Bjale, “Ga go monna yo a ka kgonago go dira dilo tše ntle le ge Modimo a na le yena.” Ba tsebile gore fao go be go le selo sa go fapana ka go Monna yola. Yena o be a le Seetša sa letšatši. Yena o be a le Hlatse ya Modimo.

⁶⁴ Ka fao le Kora o bone selo sa go swana ka go Moshe. Ba be ba se na le monna ka letšatšing leo go swana le Moshe. Yena o be a le hlatse ye Kgethwa ya Modimo, ya letšatši leo, go maatla a Modimo. Kora le sehlopha sa gagwe ba se bone ka go Moshe. Ba kwešišitše e be e ka se kgone go ba Moshe; Moshe o be a ka se kgone go bula Lewatle le Lehubedu, Moshe o be a ka se kgone go romela dikotlo godimo ga lefase. E be e le Modimo ka go Moshe, gomme, ka gore Modimo a ikemetše ka Boyeneng ka go hlatse goba seetša sa letšatši, ba paletšwe ke go Se bona. Kora o be a nyaka go dira sehlopha sohle sa banna, go tliša ka gare eng kapa eng.

⁶⁵ Seo ke se mokgatlo o lego wo mobotse ka sona, go tliše sengwe le sengwe sa go se ratege, le go se bitša “Bokriste.” Go romela mošemane sekolong yo a sa tsebego go feta ka Modimo go feta ka mo Mohotentot a ka tsebago ka bošego bja Egepete, ba mo romela godimo kua gomme ba mo fa thuto le go mo ruta saekholotši, le go mo fa Ph.D., le grata ya bongaka goba grata

ya bokgabo goba selo se sengwe goba sengwe ka mokgwa woo. Gomme ba mo romela go tloga go rera Ebangedi, yo a sego a phološwa, yo a ka ganago tswalo ya kgarebe le tsogo, a ganago phodišo Kgethwa, a ganago Maatla a Modimo, a ganago tšona dikokwane tšeo Jesu a di hwetšego, a ganago Mareka 16 go ba ye e šušumeditšwego, a ganago “maswao a a tla latela bona ba ba dumelago” ge Jesu a boletše Mantšu ka Boyena, a ganago Ditiro 2:38, a ganago lengwe le lengwe la wohle Mangwalo ao a šušumeditšwego. Gomme ba leka go tšea setšo sa monna se ba sa tsebego selo ka sona, gomme ba pidinya godimo ga sona. Gomme ge o ba botša Therešo le go ba laetša Therešo, ba lewa ke hlong go šutha, ka baka la mokgatlo wa bona.

⁶⁶ Kora o dirile selo sa go swana. Yena o bone Modimo ka go Moshe. Yena o bone gore e be e le Moemedi wa Modimo a šoma ka yena. Gomme Nikodemo o bone Modimo ka go Kriste, “Ga go monna yo a ka dirago dilo tše ntle le ge Modimo a na le yena.” Nikodemo o be a šetše a le ka mokgatlong, a leka go tšwela ka ntle. Kora o be a le ka ntle, a leka go dira wo motee go tsena ka go wona. Yeo e be e le phapano. Nikodemo o be a leka go hwetša phološo, go tšwela ka ntle ga selo; o bile ka ntshe go tloga e sa le mošemane, e be e mo lapišitše. O be a nyaka go phološwa. Eupša Kora o be a leka go dira yena le—le lefelo mo a bego a ka kgona go ba konokono ye kgolo.

⁶⁷ Ke ka tsela yeo ka batho lehono. Bjoo ke bothata ka Bokriste, re na le dikekišo tše ntši kudu tša maaka. Gomme batho ba rena ba Pentecostal, ntshwareleng tlhagišo yeo, ke bosawana ka yona, papetšo ya senama! A nke Modimo a tsošetše monna godimo gomme a mo fe selo se sengwe, gomme yo mongwe le yo mongwe ka nageng o tla leka go ekiša motho yoo. A ga o lemoge gore o bolaya sehlopha sa gago? Ge o bapala kgwele ya maoto. . . “Gomme mogau,” bjalo ka ge Paulo a ka be a e beile, “a re kitimeng lebelo le ka kgotlelelo.” Monna yo a swerego Kgwele, se e tšee go tšwa diatleng tša gagwe, leka go mo šireletša. Eupša bakeng sa seo, ka gore ga se wa mokgatlo wa gago, o leka go E tšea go tšwa go yena. Monna yo mongwe yo e lego lewatla, a ka se kgone, o tla thitša maloba ka rakeng, gomme ka gona a leka go E tšea go tšwa go wona. Yeo ke therešo. Bjale, go bolela ka semoya, ke ra gore. Ntshwareleng, ke. . . Go lokile, o tla thitšwa godimo ga selo se sennyane bjalo ka Ditiro 2:38, o na le nnete ya go wa. Ge a kile a thetšwa godimo ga Mareka 16, o ya go e kgona bjang? Le a bona? Huh. Tšona dithuto kgolo tša Kriste. Gomme sona selo se sa go boledišanwa ka Khantsheleng ya Nicaea, ba sa thetšwa godimo ga sona ka morago ga ka moka mengwaga ye.

⁶⁸ Go leka, Kora o be a leka go dira mokgatlo, go tsena ka go wona. Gomme Nikodemo o be a le ka go wona, a leka go tšwela ka ntle go wona. Nikodemo o ile a amogelwa, gomme a tšwela ka ntle. Kora o hwetše ka go wona, ka go matsapa a gagwe, o hwetše ka matsapeng a gagwe mong. Oo, nna!

69 Mokgatlo wo Nikodemo a bego a le ka go wona, ba be ba tseba gore Kriste o be a romilwe go tšwa go Modimo, o boletše bjalo. Nikodemo, ka go ya 3 tema mo, o e boletše, “Rabi, re a tseba gore Wena o Morutiši yo mogolo a romilwego go tšwa go Modimo, ka gore ga go motho yo a ka kgonago go dira mehlolo yeo O e dirago ntle le ge Modimo a na le yena.” Gomme sona sehlopha se se swanago, ka baka la mokgatlo wa bona, ba Mmiditše “Beletsebubu,” ka baka la maatla a Gagwe a go lelekela bodiabolo ntle, gomme ba rile, “O fora batho ba rena ka Thuto ya Gagwe.” Ke selo se se swanago lehono. Go fora eng?

70 Jesu o rile, “Nna ke dira feela seo se thabišago Tate, Nna ke no boloka Mantšu a Modimo,” ka gore O be a le Lentšu. O be a ka se dire selo gape eupša Lentšu.

71 Eupša, ka baka la mokgatlo wa bona, ka baka la tsela ya bona, ba bile le banna ba tlemilwe. Ka dipelong tša bona ba be ba e tseba, eupša mokgatlo wa bona o be o sa ba dumelele go e boloka. Ka gona, go dira tsela ya go phonyokga, go thibela batho gore ba se tlogele mokgatlo (“ka moka banna ba ya ka morago ga Gagwe”), go thibela batho gore ba se tlogele mokgatlo le go latela Therešo ya Modimo (e lego gore Yena o be a le Therešo “Ke nna Therešo, Seetša”), go ba thibela go latela Yeo, ba boletše gore Yena o be a fora batho. Nagana ka yona! Monna, gore ka pelong ya gagwe o be a tseba gore Yena o be a le Modimo, gore Modimo o be a le ka go Yena (“ga go monna yo a ka kgonago go bolela dilo tše, goba go dira dilo tše, ntle le ge Modimo a na le yena”), ba be ba tseba seo gomme ba bolela seo le go bolela seo, gomme ka gona ba retologa go dikologa le go Mmitša “Beletsebubu, le mofori wa batho,” batho ba bona, “ka Thuto ya Gagwe.” Oo, nna!

72 Nikodemo o tsebile gore Yena e be e le Moporofeta. Bjale, yoo e be e le yo motee ka mokgatlong yo a bego a rata Modimo go lekanela le go boifa Modimo go lekanela, le go lemogwa ke Testamente ye Tala gore Monna yo o be a na le maswanedi gomme o be a netefaditšwe le go hlatselwa, Moporofeta yo a romilwego go tšwa go Modimo. Monna, ke tla mo hlompha ge a tllile bošego, o fihlile kua. Yo kaonekaone kudu go feta bontši bja barutiši ba rena lehono, ba ka se tle le gatee. Nikodemo mafelelong o fihlile. Ka fao, o se ke wa mo ahlola, ge o se wa be wa fihla le bjale. Nikodemo o tsebile gore Yena o be a le Moporofeta, ka fao o be a boifa Modimo. Yena ga se a ke a lesa Monna yola go tloga go yena, Seetša sa letšatši leo. Ga go kgathale gore Se be se le kgahlano ga kaakang, ke ga kaakang mokgatlo wa gagwe o rile Se be se le kgahlano, o bone Modimo a hlatsela Monna yola gomme o tsebile Yena o be a le Moporofeta. Gomme ge Yena a be a le Moporofeta, Lentšu la Morena le tla go moporofeta, gomme Yena o tsebile se Yena a bego a bolela ka sona. Le a bona? Ka fao o ile go Jesu, o be a nyaka go tseba mokgwa wa go hwetša phološo. Ge Monna yo e be e le Moporofeta, Lentšu la Modimo le be le na le Yena, gomme Yena o be a tla tseba tsela ya phološo.

⁷³ Eupša se Nikodemo a ilego a ithuta sona ke seo batho ba bantši lehono, ba dikereke tša maina tša letšatši le, ba swanetšego go ithuta. Seo Nikodemo a swanetšego go be a se tsebile, ke se batho lehono ba swanetšego go be ba se tseba, sa dikereke tše tša maina. Yena o be a feta Moporofeta. Yena o tlile go Yena go hwetša, go Mmotša go mmotša gore ke tsela efe go ya Bophelong, gomme Jesu ka Boyena e be e le Bophelo. Yo a nago le Morwa o na le Bophelo. Ka fao ga se a ke, ga a swanela go tla go leka go ithuta go ruta, o swanetše go tla go amogela Motho. Seo ke se e lego sona bošego bjo! Leswikasekhutlo Legolo le gannwe gape. Leswikasekhutlo Legolo ke eng? Ke Lentšu, nnete. Kriste, Yena ke Lentšu.

⁷⁴ Yena o ile a swanelwa ke go ithuta selo se sengwe. Yena o ile a gopola, “Go lokile, bjale, Monna yo ke Moporofeta, Yena o no ba Moporofeta.”

⁷⁵ Ka fao, a le etše hloko, Jesu ga se a ke a araba potšišo ya gagwe, Yena o ile a no mo solela bofofu bja gagwe. Go feta Moporofeta, Yena o be a le Lentšu le Seetša se se phadimago sa Lentšu! Yena o be a le Modimo a phadima ka sedirišwa, a netefatša gore e be le Modimo ka go Monna. Yena o be a le Lentšu. Johane wa Pele, ya 1 tema. . . Mokgethwa Johane, ya 1 tema, ke ra gore, e re, “Mathomong go be go le Lentšu, gomme Lentšu le be le le go Modimo, gomme Lentšu e be e le Modimo. Gomme Lentšu la dirwa nama, gomme la dula magareng ga rena.” Gomme mo e be e le Lentšu la Modimo le phadima ka sebopego se sennyane se sa go ohlega sa Monna, gomme se fougaditše mokgatlo. Eupša O tlile go tšea motho ka motho. Go feta Moporofeta, Yena o be a le Lentšu! Yena ke Bophelo. E sego. . . Yena o be a se a swanela go go ruta ka Bophelo bjo bongwe bo tlogo, Yena o be a le Bophelo bjoo ka Boyena! Yena o be a le Bophelo. Yena o be a le Seetša. Yena o be a le Bophelo. Yena o be a le Bophelo bjo Bosafelego, bo be bo le ka go Yena, gomme Yena a nnoši ke Mofi wa Bophelo bjo Bosafelego. “Yo a nago le Morwa o na le Bophelo.” Ka fao o na le. . . o ka se no ba le Lentšu le ruta ka Yena, o swanetše go ba le Yena.

⁷⁶ Le re, “Oo, batho ba dula fase gomme ba ithuta Beibele yela le ka moka mantšu a Segerika, le gore ditlhathollo ke eng, le maswaodikga, le go ya pele.” Gomme ga ba tsebe go feta ka Modimo go feta selo! Le a bona? Aowa! Yo a nago—yo a nago le—le—sebopego, yo a nago le leano? Ke yo a nago le Morwa, yo a nago le Yena, Motho. Yena ke yo Motee a nago le Bophelo.

⁷⁷ Nikodemo o tsebile gore Yena o be a tseba ka Bophelo, eupša ga se a ke a tseba gore Yena o be a le Bophelo bjo Bosafelego. Yo ke, Monna yo a bego a bolela le yena, Motseta, Seetša sa letšatši, Seetša sa lefase. “Seetša se bonega ka leswiswing, gomme leswiswi ga le se kwešiše. Yena o rometšwe go ba Gagwe Mong gomme ba Gagwe Mong ga se ba Mo amogela.” Ka baka la eng? Ka baka la eng? Ka gore ba be ba beakantšwe kudu, ba

beakantšwe ka go hlatswa dipitšša le dipane, le ditšo, go fihla ba paletšwe ke go bona Lentšu le dirilwe nama.

⁷⁸ E a bušeletšwa. E bušeletšwa gape. Histori e ipušeletša ka boyona nako le nako ka mehla. Ee, o tsebile gore Yena o be a na le—Yena o tsebile ka Bophelo, eupša Nikodemo o be a sa tsebe gore Yena o be a le Bophelo. Seo ke se e lego sona lehono. Batho ba bantši ba leka go dira Jesu, oo, Morutiši mogolo, le bile ba leka go bolela gore Yena o be a le Moporofeta. Eupša ge o leka go bolela gore Yena o be a le Modimo, seo ke se sentši kudu. Le a bona? Eupša Yena o be a le Modimo, gomme Yena ke Modimo, gomme Yena ka mehla o tla ba Modimo. Seo ke ka moka. Yeo ke therešo.

⁷⁹ Elang hloko, Yena ga se a ke a botšša Nikodemo, bjale, ge a etla go Yena, Yena ga se a ke a re, “Bjale, Nikodemo, Ke na le ditlhompho tše kgolo go wena, gore o mo—mo—mo mong go Israele. Ke tla go botšša eng, o nyaka Bophelo bjo Bosafelego, mohlomongwe o swanetše go pholetšha godimo go boithuti bja gago. Ga o bolele mantšu a gago gabotse.” Ditšiebadimo. “Goba, mohlomongwe o swanetše go nyaka ofisi ya godimodimo ka kerekeng ya gago ya leina, go ba le Bophelo bjo Bosafelego.”

⁸⁰ Seo ke se batho ba bantši ba lekilego go se dira lehono, uh-huh, ofisi ya godimodimo, ba nyaka go tla go tšwa go-go modiši go ba mopotologi wa naga, goba—goba go ba mopišopo yo mongwe goba selo se sengwe sa go swana le seo. Seo ga se na le go dira le Modimo go feta selo.

⁸¹ Hlokomelang se Yena a se dirilego pele ga motho yo mobjalo. Yena o mo kgaletše go se tsebe iri ye a bego a e phela, “O ra go Mpotšša gore o mong ka Israele gomme ga o kgone go kwešiša dilo tše, ge,” Yena o rile, “motho o swanetše go tsalwa gape?”

⁸² “Ka baka la eng,” o rile, “nna monna wa mokgalabje, ka tsena ka popelong ya mme wa ka?”

⁸³ Yena o rile, “Gomme o mopišopo, mokhatinale, mopotologi wa naga ka kerekeng ya Pentecostal,” goba yo mongwe gape, “moisa yo mongwe yo mogolo ka mokgatlong, gomme ga o tsebe Lengwalo?”

“Oo, re na le Moshe.”

⁸⁴ “Ge nkabe le tsebile Moshe, nkabe le Ntsebile, ka gore e bile yo motee a boletšego ka Nna.” Le a bona? Eupša e sego go ya ka ditšo tša bona, wa bona—wa bona mokgatlo, woo o be o fapana. Eupša Moshe o boletše ka Yena, gomme O be a le yo Motee yo Moshe a boletšego ka yena, gomme go le bjalo ga se ba ke ba e tseba. Ka baka la eng? Ba itirile ka bobona go tlangwa tlase ka ditšo, ga se ba ke ba e tseba.

⁸⁵ Gomme baena ba ka ba ba balago, ba ba tšeago theipi ye, le se ke la e homotšša bjale. Motsotso feela, a re lebeleleng selo se thwi ka sefahlegong. Ke a le rata, le modiši. Gomme ga ke leke go

ba motseba ka moka. Ge ke dira kgopolo yeo, gona o emiša theipi gomme o nthapelele. Ke no leka go tliša go lena selo se sengwe e lego Therešo. O se ke wa se lesa sa feta kgauswi le wena.

⁸⁶ Bjale, ke hlompha tshepedišo ya motho, le go ya pele, eupša ge le dira mekgatlo ye. . . Lebeleleng Bafarasei, ba be ba se na le selo go dira le Basadutsei, ka gore Basadutsei ba be ba sa dumele ka go—ka go barongwa goba—goba moya, goba tsogo, goba eng kapa eng, gomme Bafarasei ba be ba na le bobedi, gomme ba be ba le ntweng yo motee le yo mongwe. Bjale mooneness o dumela selo se setee, motrinity o dumela se sengwe, gomme Momethodist se sengwe, gomme Mopresbyterian se sengwe, gomme le thala methaladi ye mennyanane. Gomme le na le eng? Karogano ya boena. Ka tsela, re tla hwetša lefelo leo ka Beibeleng ka go ye nnyane feela, se e lego sona, le se Modimo a bolelago gore ke sona.

⁸⁷ Bjale, aowa, Yena ga se a ke a mmotša gore a pholetšhe. Yena o be a no mo solla go se tsebe selo sa nnete. “A ga o mong ka Israele, gomme ga o tsebe dilo tše? Ge Ke go boditše dilo tša lefaseng, gomme ga o se kwešiše. . .” Naganang! “Mong, tshepedišo ya godimo ka kerekeng ya orthodox, mopišopo, mokhatinale, gomme ga o kgone le go no kwešiša sebopego sa bosea sa tlhago sa dilo tše Ke go botšago, o ya go kwešiša bjang dilo tša semoya go tšwa Legodimong?”

⁸⁸ Eupša mothei wa dihlapa wa kgale wa go se tsebe selo yo a sa kgonego le go ngwala leina la gagwe mong, o Le kwešišitše, le a bona, gomme o ile a dirwa hlogo ya kereke ka Jeruslema, Petro. Le a bona? Oo, “Ka moka Tate a Mphilego bona, ba tla tla.” Le a bona? Ba Le bone. Ba Le dumetše. Ba dira godimo ga Lona, ba tseba gore ga go selo se yago go ba swara.

⁸⁹ Go no swana le molemi. Ga go bose go bea motlae, eupša go dira seswantšho. Ba rile molemi o beile kgogotshadi, gomme ba be ba se na le mae a mantši, o beile lee la lepidipidi ka fase ga yona. Ge lepidipidi le lennyane le phaphašitšwe, o be a le selo sa go lebago segeša kudu matswiana a kilego a se bona. O be a na le sefahlego se setelele sa go segeša, gomme o be a eya mmogo a golagoletša bakeng sa go kekeretša, gomme—gomme matswiana ka moka a ja le go thobola ka serapeng sa ntlopolokelo. Gomme seo e be e se sejo sa gagwe, tlwa. Ka fao letšatši le lengwe kgogotshadi ya kgale ya e iša ntle morago ga ntlopolokelo, go swara ditšie, gomme ka kua ga thaba go be go le le—le letsha. Gomme phefo e diregile go tla godimo go tšwa letsheng, gomme a nkegelela meetse. E no ba tlhago ya gagwe. Kgogotshadi ya kgale e rile, “Koro, koro, koro, koro, etla morago!”

⁹⁰ O rile, “Kwaa, kwaa, kwaa,” thwi go ya ka meetseng. Ka baka la eng? O be a le lepidipidi, la mathomo. Ga go kgathale gore kgogotshadi e kerereditše ga kae, o be a no ba lepidipidi.

91 Gomme ke ka tsela ye e lego ya monna yo a kgethetšwego pele go ya Bophelong bjo Bosafelego. Ge a bona Seetša sa Modimo, fao ga go mekgatlo ya go lekanela lefaseng go mo kekeretša morago ka go wona. Aowa. Ka baka la eng? Ke tlhago ya gagwe. A ka noba a be a eja le bona nako ye telelele, gomme a eja moroko le maago, eupša o tla lefelong o hwetša selo se sengwe sa go fapana, ka fao o a se tseba. “Dinku tša Ka di tseba Lentšu la Ka,” go boletše Jesu, “mosetsebje di ka se mo latele.” Di ka no ba di latela selo se sengwe sa go se tsebje, eupša tlase ka go tšona fao go selo se sengwe sa go fapana. Di dumelele go kwa Therešo nako ye tee, gomme di hlokomele. “Ka moka Tate a Mphilego ba tla tla.”

92 Ya, Yena o mo soletše go se tsebe. “Wena o mong ka Israele, gomme ga o tsebe dilo tše? O swanetše go tswalwa gape!” Bjale, monna wa tlhago, ke nyaka go . . . le lemoga se sengwe mo, “O swanetše o tswalwe gape.”

93 Bjale, bophelo bja tlhago, ge re na le bophelo bja tlhago, gore a be le mafolofolo ka go bophelo bjo bja tlhago, ka go dilo tša tlhago, re swanetše go ba le tswalo ya tlhago. Ga ba no go kgotha go tšwa mohlareng felotsoko, le a bona, ba go tomela ntle ka tsela ye nngwe. Ba e lekile, eupša ga se ya šoma. E swanetše go ba tswalo ya nnete, tswalo ya tlhago, go go dira o be le mafolofolo gore o kgone go ba le dikwi tše tlhano, go sepela, go bolela, go bona, go latswa, go kwa ka letlalo, go dupa, go kwa, go sepela go dikologa, go ya pele, ka gore gona o motho, gomme o—o lebane le ka moka dilo tše ka gore di ya ka bophelong bja tlhago.

94 Gomme, ka tswalong ye bjalo, dinako tše dingwe re hlalefa kudu ka bohlaeng bja lefase goba dilo tša lefase, re ba Diporesitente le—le dirutegi tše kgolo, le molokiši mogolo le borasaentshe, le go ya pele. Gomme ka mehla le a tseba, go tloga gona mathomong, e bile bana ba Kaine ba ba bilego le mohuta woo wa bohlaile; e sego ba Sethe, e be e le banna ba dinku ba go kokobela. Eupša bana ba Sethe e be e le batho ba bomodimo. Eupša bana ba Kaine ka mehla e be e le ba dihlafe, ba godimo, saentshe, dingaka le banna ba bagolo. Yeo ke therešo. Beibele e boletše bjalo, le a tseba, Yeo e ruta seo. Gomme ba bodumedi kudu, eupša ba senyega mafelelong. Re ba bohlaile ka go ya sekolong, go tšwa borutegi, le go ya pele, re ba bohlaile kudu, dihlafe, gomme re ka kgona go dira dilo le go bolela dilo, gomme dinako tše dingwe re bolela go phala monna yo a tletšego Moya. A Jesu ga se a re, “Bana ba lefase le ke ba bohlaile go feta bana ba Mmušo”? Nnete, ka gore bona, ka mahlale a bona ba kgona—kgona go bolela le go fetiša ka bohlaile le go bolela le go fetiša, le go tšea Mangwalo le go Le phetla go Le dira le bolele dilo tše Le sa dirego.

95 “Oo, Lona ga le re seo tlwa.” Ge monna a bolela seo, tloga go yena. Modimo o hlapetša godimo ga Lentšu la Gagwe, le a tseba, Beibele e boletše. Le ngwadilwe ka tsela yeo Le swanetšego go

ba. Le a bona? Bjale, Le beilwe ka tsela ya go fora, goba go dira dihlahlefi go thitšwa godimo ga Lona. Le bonolo, ke lebaka leo ba thitšwago godimo ga Lona. Le a bona? Ka moka gabotse.

⁹⁶ Ka moka bohlale bjo le dilo tše ba kgonago go di kgoboketša, go le bjalo, eupša ke go tšwa. . . tswalo yeo e tšwa ka tlase, lefase le. E tšwa lefaseng, gomme e kgahlanong le Moya wa Modimo. Tswalo ya pele, go re dira ba mafolofolo mo, e re dira motho wa go hwa, ka baka la tiro ya sebe ka tšhemong, e dirile motho go tla ka lefaseng ka mosadi. Gomme motho yo a tswetšego ke mosadi ke wa matšatši a se makae, eupša motho yo a tswetšego ke Kriste ke wa ka Gosafelego. Jobo o rile, “Motho yo a tswetšwego ke mosadi ke wa matšatši a se makae gomme a tletše ka bothata.” Hlokomelang, eupša motho yo a tswetšwego ke Kriste, o swanetše go tswalwa go tšwa Godimo. Bjale, eupša monna yo a tswetšwego ke lefase, e ba yo bohlale gomme o kgona gabotse go phala ka botswatswa.

⁹⁷ Lebelelang ka mo diabololo a nago le mahlanjana, o tlaeditše moprista yo mongwe le yo mongwe a tlilego lefaseng. Yena nnete o dirile. Yena o tlaeditše, o sa e dira. Ya, nnete o dirile. Yena o be a hlalefile, eupša o tlile godimo kgahlanong le wa go lekanela le yena, letšatši le lengwe, Yoo mang a mo fentšego. Gomme selo se nnoši re ka se dirago e no ba go robala go itshama ka Yena, Yena o šetše a mo fentše. Le a bona?

⁹⁸ Eupša bo tšwa ka fase, gomme bo, bohlale bjo bjoo motho a bo kgoboketšago go hlatsela le go laetša ka moka dilo tše ka baka la eng motho a swanetše go dira *se* gomme motho a dire *seo*, bo a thulana gomme ke bonaba (monagano wa senama) go Modimo. Lengwalo le boletše bjalo. Gabotse. Ga go kgathale gore ba hlalefile bjang, ba ka kgona go le phetla go dikologa. Ke nyaka yo mongwe go ntaetša mo Modimo a kilego a ba le mokgatlo goba a kilego a laela o motee, eupša seo se o ahlolago ka Beibeleng. Ga go kgathale gore ba ka leka go ba bohlale bjang, bo a thulana! Ka fao bohlale bo ka kgonago go ema le go phega le wena, le go go dira go ikwela bonnyane *bjoo* ka go go botša ka bjona, eupša bo thulana le Mangwalo.

⁹⁹ Yo mongwe o rile go nna, “Ngwanešu Branham, fao go selo setee ke nago naso kgahlanong le wena.” O rile, “Ke wena Mojesus Only.”

Ke rile, “Ga se nna. Ga se nna wa mokgatlo wo o itšego.”

¹⁰⁰ Mopotologi wa naga ye nngwe o rometše, letšatši le lengwe, gomme o rile, “Yo mongwe o mpoditše gore o be o le Mojesus Only, Ngwanešu Branham.”

Ke rile, “Yeo ke thulano. Yeo ke phošo.”

¹⁰¹ O rile, “Ba mpoditše gore o dumela ka go lerato la go lokologa, gore banna ba tlogele basadi ba bona gomme ba tsome. . .” Bjale, le a bona, ao e no ba maaka a diabololo. Le tseba seo.

102 Ke rile, “Nna ka go felela ke kgahlanong le dilo tše bjalo tša go se be tša mangwalo! Ke dumela go bokgethwa le go hlweka. Ke dumela gore monna o tlemagantšwe le mosadi wa gagwe ge feela ba phela.” Ga wa swanela go mo tšea ntle le go rapela pele.

103 Gomme Majesus Only, sehlopha sa Majesus Only, ga go selo kgahlanong le bona, ba no ba ba bakaone bjalo ka sehlopha sefe kapa sefe, go nna. Eupša ba kolobetša ka go fošagala, ba kolobetša go fetola. Ke a dumela gore re fetolwa ke Moya wo Mokgethwa, e sego ka meetse. Ke šomiša Leina la Jesu Kriste ka kolobetsong, gomme fao ga go Lengwalo le lengwe ka Beibeleng go thekga... go le dira le thulane. Fao ga se gwa ke gwa ba yo mongwe ka Beibeleng a kilego a kolobetšwa leineng la “Tate, Morwa, Moya wo Mokgethwa.” Ke nyaka yo mongwe go tla go ntaetša lefelo motho yo motee a ilego a kolobetšwa ka mokgwa woo. Gona, ge e se go ya ka mangwalo, tlogelang go e dira!

Le re, “Ga e dire phapano ye e itšego.”

104 E dirile go Paulo. O ba laetše go kolobetšwa gape, Leineng la Jesu Kriste, gomme ka gona ba amogela Moya wo Mokgethwa. Gomme Paulo o rile, “Ge morongwa go tšwa Legodimong,” Balagata 1:8, “a tlile, a rutile Ebangedi ye nngwe,” e sego ye a e rutilego, “a be morogwa.”

105 Le a bona, ke setšo. Ke boletše le monna yo mogolo e sego telele go fetile. O rile, “Ngwanešu Branham, nka se kgone. Ke a tseba Yeo ke therešo,” o rile, “eupša ke tla dira eng ka Yona?”

Ka re, “E obamele!”

O rile, “Ke baka la eng, ke—ke na le tlhomphego magareng ga batho.”

106 Ka re, “Eupša ke nyaka tlhomphego le Modimo, ka fao obamela Lentšu la Gagwe. O swanetše go tšea kgetho ya gago, a o tla hlankela Modimo goba motho?”

107 Eupša ba na le mokgatlo wa bona, ba beile dipego tše ka go yona, ba di latela thwi go theoga. Nako ya mathomo e kilego ya šomišwa e bile ka kerekeng ya Katoliki ya Roma. Yeo ke therešo. Ke nyaka yo mongwe yo a tlogo go ntaetša selo se sengwe sa go fapana. Ke bala histori, le nna, le a tseba. Ka fao elelwang, yeo ke kolobetšo ya Katoliki, gomme yo mongwe le yo mongwe yo a kolobeditšwego ka tsela yeo o kolobeditšwe ka kopanelong ya Katoliki. Ke tla e hlatsela pele bošego bo fela, ge Morena a rata. Yeo ke therešo. Leo ke lebaka leo le swanetšego go tla morago.

108 E sego Majesus Only. Bjale, fao go ba bantši monna wo mokaone ka go kereke ya Majesus Only. Bontši bja monna yo mokaone ka go Assemblies Of God, Church Of God, Methodist, Baptist, Presbyterian, le Katoliki. Eupša fao ga go yo motee wa bona ka Kerekeng, ga go yo motee wa bona. Fao go batho ka batho ka kua e lego ba Kereke. Eupša ge kereke ya leina yeo ba nago le yona e ba dirago Kereke, go swana le banna ba leka go

dira ka tsela yeo. Ke phošo. Motsotso feela re ya tlase go le fa Lengwalo le lengwe ka dinakong di se kae.

¹⁰⁹ Ee, go ba le mafolofolo lefaseng, o swanetše go tswalwa ka tlhago go ba le mafolofolo, gomme tswalo ye bjalo e re dira ba bohlale bjalo ka ge ke boletše. Le a bona? Gomme re ba bahlalefi, ba bohlale, dihlahlefi tša rena di re fao bjoo. Eupša elelwang gore tswalo yeo, wona mathomo a yona, ke thulano. Ke ya lefase gomme e thulana le Lentšu la Modimo, bošilo go Modimo le go peakanyo ya Gagwe, go hloka tsebo go peakanyo ya Modimo. Ge e be e se, Nikodemo a ka be a be a tseba go feta ka fao Jesu a bego a tseba ka Yona. Le a bona? “A o mong ka go Israele?” Le a bona? Le bona mo dikereke tša lena tša maina di yago, moo monna yo mogolo wa sehlahlefi ba kopanego mmogo le go thala dipeakanyo tša bona, gomme ba dutšego?

¹¹⁰ A ke le botšeng se. Nako le nako Modimo o romela Seetša lefaseng, ka selo se sengwe Lengwalong, ba tšhaba thwi le sona. Gomme ge ka pela monna yoo a ile, ba dira mokgatlo go tšwa go sona. Gomme ka pela ge ba se kगतlofaditše, ke nyaka go botšiša rahistori mang kapa mang (mo a lego gona bjale, goba e lego godimo ga ditheipi) go tla go ntaetša. Nako le nako yeo monna a kilego a kगतlofatša kereke, e hwile thwi fao gomme ga se ya ke ya tsoga gape. E thulana le Modimo. E thulana le Mangwalo. Ka fao ke kgahlanong le yona, eng kapa eng Modimo a lego kgahlanong le yona. Ge Modimo a le ka go nna, gona ke kgahlanong le se Modimo a lego kgahlanong le sona. Lenaba la Gagwe ke lenaba la ka. Kereke ya Gagwe ka Kereke ya ka. Bophelo bja Gagwe ke Bophelo bja ka. Yena o file Bophelo bja Gagwe, Yena o bile nna gore nna ka mogau wa Gagwe ke swane le Yena. Le a bona? Re fetotše mafelo. Yena o bile modiradibe bjalo ka nna le go hwela nna, sebakeng sa la ka, gore ke kgone go ba morwa wa Modimo go swana le ge Yena a be a le.

¹¹¹ Bjale a o bona kereke ya gago ya leina e šetšego e le fihlišitše gona? (Ga se ra thoma.) Go hlalefa ka go bohlale bja lefase eupša go hwa go peakanyo ya Modimo! Bjale a re bogeleng morago, re eme mo nakwana feela.

¹¹² Adama o be a thulana le peakanyo ya Modimo, ka gore ga se a obamela Lentšu. O lekile go itirela ka boyena seapešo, bodumedi. Bo paletšwe, gomme ka mehla bo paletšwe, se monna a lekago go se dira. Nimirode o be a phošitše. Kora o senyegile. Ba be ba leka go dira eng? Go dira mokgatlo.

¹¹³ Gomme ka morago ga fao, ge mafelelong ba ipeakantše ka bobona, Jesu o ba hweditše, ba hwile! A re, “Le na le mahlo gomme ga le kgone go bona. Le na le ditsebe gomme ga le kgone go kwa.” Le a bona? Yena a re, “Le difofu, le hlahla sefofu. Ge sefofu se hlahla sefofu, a ka moka di ka se wele ka moleteng?” Yena a re, “Wena o mong ka go Israele, gomme ga o kgone le go kwešiša se tswalo ye mpsha e lego sona? Ge, ge nkabe o tlogile go tšona ditšo, gomme wa swarelela go Lentšu, o be o tla tseba

gore Ke be ke tlile go fa banna tswalo ye mpsha. O ka be o tsebile letšatši la Ka. Ge le ka be le tsebile Moshe, le ka be le tsebile Nna. Moshe o boletše ka Nna gomme a re Ke tla tla, gomme Ke nna yo! Gomme ge Ke sa dire dilo tšeo Moshe le baporofeta ba rile Ke tla di dira, gona le se ke la Ntumela. Ge Ke sa dire mediro ya Modimo, gona le se ke la Ntumela. Eupša ge le sa kgone go Ntumela, ke le Monna, gomme ge le sa kgone go Ntumela ka gobane Ke Monna gomme ke dira mediro ya Modimo, dumelang mediro ka gore e paka ka selo se Ke se dirago.” Le a bona?

114 Eupša nako yeo, bjalo ka lehono, ge Yena a ka be a phetše lefaseng lehono, Maassemblies of God ba ka be ba na le yo motee, Maoneness ba ka be ba bile le yo motee, gomme yo mongwe le yo mongwe a ka be a na le Jesu. Nnete, kereke ya bona ya leina e swanetše go rwala kgwele. Le a bona? Ge e sa dire, gona ga ba nayo. Go aroganya boena.

115 Ke elelwa mošemane yo monnyane a bitšwago “Dafida yo Monnyane.” Ke monna, o nyetše bjale, ke a thanka o na le lapa. Ke elelwa ge la mathomo a be a thoma. Ke ile St. Louis. Ke kwele ka bareri ba mošemane yo monnyane, gore o be a tla tsogela godimo kua gomme a re, “Jesu, mošemane yo monnyane, o tswetšwe ka legopong. Mme, bo bjohle bja seo e be e le eng?” Eupša e sego mošemane yola yo monnyane. O ile a lahlela jase ya gagwe kgole, a tšea hlogotaba gomme a rera. Eupša o be a le eng? Yena o diregile go ba Lejesus Only. Tatagwe, Mna. Walker, e be e le wa Jesus Only. Ka baka la eng, Maassemblies ga se ba ke ba kgona go emela seo. Ba ile ba swanela go ba hweletša Dafida yo monnyane. Ka baka la eng, bohle ba bona ba ile ba swanela ke go ba hweletša Dafida yo monnyane. Gomme nako ye nngwe ge mošemane yo monnyane a be a swere kopano ka Florida, o ile a mpotša go tla tlase le go mo thuša. Gomme Ngwanešu Moore le nna re badile matlakala a mabedi a karolo ya pele ya pampiri, a se nago le seo eupša bo Dafida ba bannyane, kereke ye nngwe le ye nngwe e be e na le Dafida yo monnyane. Oo, bobotse! Ka baka la eng, ge sehlopha sa bagolo ba Modimo ba ka be ba lemogile mpho ka go mothaka yo monnyane yola, a ka be a swieletše dikete tša disoulo ka Mmušong, le a bona; go mmotša a lebale ka setšo sa gagwe ka monna le se ka mokgwa woo. Modimo o be a na le mpho ka bophelong bja gagwe, e šomišeng!

116 Ge phodišo ye Kgethwa e be e emelwa la pele, yo mongwe le yo mongwe ba bile le go ikwela ka diatleng tša bona gomme ba be ba kgona go nkelela malwetši. Gomme, oo, nna! Ka baka la eng? Ba be ba swanetše go e dira, mokgatlo wa bona o be o le ka lebakeng la ka morago. Le a bona, le na le mekgatlo ya lena pele ga peakanyo ya Modimo, le nagana gore ke yona. Eupša Modimo o na le Kereke ya Gagwe e ya pele go no swana, Mmele wa sephiri. Ga o tšoele Woo, o tswalelwa ka go Wona.

117 Go hlalefa ka go bohlale bja lefase, eupša go hwa ka go dipeakanyo tša Modimo. Mpotšeng, gona. Mpotšeng, gona. O ka

kgona go ba botša le go ba hlatsela gore ba phošong, ka Lentšu la Modimo le tshepišo, gomme le ge go le bjalo ba ka se e bone. Nka kgona go dula thwi fase gomme ka tšea Lentšu le go ba laetša gore kereke ya leina e phošo. Nka kgona go le laetša gore dithutotumelo tše le nago natšo lehono ke phošo, le a bona, dithutotumelo tše tša kereke. Go laetša gore ke phošo, gomme ba tla re, “Go lokile, re rutilwe go dumela se.” Le a bona, go kgopolo ya ka, ke—ke dijo tša dikgomo, ge le tseba se ke bolelago ka sona, dilewa ke kanono. Ya, yeo ke therešo. Ga ba kgone go bona. Jesu o rile, “Lena, lena—lena ga le kgone go bona, gore le tle go Nna gomme le be le Bophelo.”

¹¹⁸ Nikodemo o be a le fao, monna wa go hlomphega, monna yo mogolo, mopišopo ka kerekeng ya gagwe, monna wa go tsebalega, a ratwa ke yo mongwe le yo mongwe, gomme a tla go Jesu gomme a sa tsebe go fetiša ka Bophelo go fetiša—go fetiša selo se se bego se dira. Yena o be a sa tsebe selo kudu ka Bjona ge Jesu a mo sotše ka yona, eupša o be a hlokofetše go lekanela go tla. Bohle ba bona ga se bake le bile ba etla. Ba eme kgole le baprista ba bagolo gomme le Mopišopo *Semangmang* le *Semangmang*. Le a bona? Ba eme kgole le bona, bokaone ba tšee ditšo tša bona bagolo ba bona go feta go kwa Lentšu la Modimo.

¹¹⁹ Bjale, o ka kgona go ba botša, ba ka se kgone go le theetša. O ka kgona feela tlwa . . . A o ka kgona go eleletša . . . Ke nyaka go le botšiša selo se sengwe. Ga ke re se go nyefola. Bjale, baena theetšang theipi, ga ke re se go nyefola. A le ka eleletša nna ke eya ntle mo, gomme—gomme lehuto mohlareng le kgona go mpotšiša, “Go bjang lefaseng o sepela tikologong ka mokgwa wo o dirago? Ke na le bophelo, ke nna lehuto godimo ga mohlare woo?” Yena a ka kgona go hlatsela gore o na le bophelo, eupša ke mohuta wa go phošagala. Ge a nyaka go sepela tikologong, tsela e nnoši a ka tsogego a sepela tikologong, go bona, go latswa, go kwa ka letlalo, go dupa le go kwa, ge a ka kgona go bolela le gore go nna le go botšiša seo, tsela e nnoši o tla swanelwa go tswalwa ka tsela ya go swana yeo ke tswetšwego. Amene. Yena a ka se tsoge a e kwešiša ka tsela ye nngwe. Eupša ge a tswetšwe ka tsela ya go swana ye ke tswetšwego, gona o tla tseba dilo tše ke di tsebago. Amene. Oo, nna! Ee, mohlophegi. O ka se kgone go botša lehuto godimo ga mohlare ka fao re sepelago go dikologa le go ba le mafolofolo, le tla swanelwa ke go amogela mohuta wa rena wa bophelo go o kwešiša. Go swana le Moya! Selo sa go swana ke sona ka Moya, goba o ka se kgone go O kwešiša. Fao ga go tlhokego ya go O eleletša, e no tla go Yena pele. Ka gore, “Ntle le ge motho a tswetšwe gape, a ka se kgone le bile go bona Mmušo,” Yena o boletše, gore, “go O kwešiša.” O swanetše go tswalwa gape gore o O tsebe.

¹²⁰ Go lokile, o re, “Ke tswetšwe gape.” Gomme o gana Lentšu? O ka ba bjang? Bophelo bja gago mong bo go fa bohlatse bja yona, sehlopha sa gago mong se o tšoenanego le sona, dinonyana

tša lefofa. Le a bona? Leta go fihla re fihla fase go dilo tšeo ka metsotsong e se mekae, le a bona.

¹²¹ Go tla ka Moya. O ka botša bjang batho dilo tša Moya bao ba sego ba tswalwa ke Moya? O swanetše go tswalwa ke Moya go kwešiša dilo tša Moya. Je . . . Jesu o rile, “Phefo e fokela mo e ratago, wena ga o kgone go bolela gore ke tšela efe e tšwago goba e yago.” Le a bona? Ka fao go bjalo ka yo mongwe le yo mongwe a tswetšwego ke Moya, ba ka se kgone go bolela. Motho yo a tswetšwego ke Moya ga a tšee kgopolo, o dumelela Modimo go dira go nagana.

¹²² Le nagana gore nka kgona go ema sefaleng mo, ka tšea kgopolo gomme ka botša monna morago kua, “Leina la gagwe ke *John Doe* gomme o tšwa lefelong le le *bjalobjalo*, o dirile *se*. Gomme o nyetše mosadi yo mongwe morago kua, mengwaga ye masomepedi ya go feta, gomme o bile le bana ka mosadi yo. Yena o swanetše go tšela selo *se* morago, gomme a dire *sela*,” le nagana, go tšea kgopolo, nka dira seo? Ga go bohlae bjo bo bjalo ka tswalong ye mo lefaseng bja seo. Bo ka godimo ga seo. Bo swanetše go tšwa Godimo. Ka gona ge o tswetšwe ke Moya, Godimo, Bophelo bjo bo bego bo le ka go Yena Yo a dirago dilo tšeo, o rile, “Mediro ye Ke e dirago, le tla e dira le lena.”

¹²³ Tswalo ya gago e swanetše go fetolwa. O be o forilwe. O ka no ba o boletše ka maleme, o ka no ba o tabogetše godimo le fase, o ka no ba o goleditše, o ka no ba o dirile ka moka *se*, *seo*, *se sengwe*, o ka no ba o be o le le-leleloko la go botega. Nikodemo o be a le bjalo, le a bona, eupša o be a hloka tswalo. Gomme ge o gana Lentšu, leka go Le bea felotsoko gape gomme o dire selo se sengwe go Lona, le go Le šwalalanya go tloga ka mokgwa woo. Ka gona Jesu o rile, “Maswao a a tla latela bona ba ba dumelago. Eya ka lefaseng ka moka gomme le rere Ebangedi go sebopiwa se sengwe le se sengwe.” Ge feela Ebangedi e rerwa, maswao a a tla latela. Botšang nna lefelo mo Yena a kilego a e tšea go tloga kerekeng. Ntaetšeng Lengwalo moo Yena a boletšego, a kilego a bolela, “Ge feela.” Yena o rile, “Go lefase ka moka le go sebopiwa se sengwe le se sengwe!”

¹²⁴ Ee, o swanela go amogela mohuta wa Bophelo bjo Yena a bilego nabjo, gore o phele Bophelo bja Gagwe. Gomme ge o bona Bophelo bja Gagwe, gona o tla tseba Lentšu la Gagwe. Yeo ke therešo. “Ge Yena,” lešala mong, e sego kgopolo, e sego go ikgopolela, e sego maikutlo, eupša “ge Yena, Moya wo Mokgethwa, a tlile, Yena o tla tšea dilo tše tšeo Ke le boditšego, gomme a di utolla go lena, le go le laetša dilo tše di tlogo.” Yeo ke tswalo. Bjo ke bohlatse bja gore Ke Lentšu. Gomme ge monna a bolela gore o na le Moya wo Mokgethwa, gomme a gana Lentšu la Modimo gomme a Le bea felotsoko gape, Moya wo Mokgethwa o ka gana bjang Lentšu la Gagwe Mong? Bjale ntaetšeng mokgatlo ka Lentšung. Ke lena fao. Le a bona? Ka moka gabotse.

¹²⁵ A le ka kgona go nagana ka rakgwebo . . . Bjale šebo bokgole bjo kereke ya rena e lego morago. A le ka nagana ka rakgwebo yo a thomilego kgwebo tlase mo, ke . . . ka nnete ke kgwebo ya go tšwelela, gomme o swanetše go hwetša thušo thwi ka pela, gomme a ya go sehlopha sa banna ba ba hwilego, ditopo, gomme a re, “A le ka tla go ntšhomela?” Fao go ka se be go holega go yena.

¹²⁶ Ke ka baka leo mokgatlo ga o ke o tsoga gape. Le a bona? Sehlopha sa bahu ba go se dumele ba phuthega ka bobona mmogo go swana le Nimorode, go swana le Kora, go swana le go theoga go kgabola lebaka. Go ka kgona bjang . . . Yena ga se a ke a o šomiša, ga se a ke a šomiša mokgatlo. Yena a ka se kgone go e dira. O šetše o le ka ntle ga thato ya Modimo, o fetile ka godimo ga fao. O ka ntle ga phihlelelo, o ka ntle ga puruputšo.

¹²⁷ O ka kgona bjang go ya go monna yo a sa kgonego go šutha, a golofetšego hlogo, seatla le leoto, wa mmošša gore o nyaka a go kitimele lebelo la leoto, a kitime lebelo le ka kgotlelelo, a beele thoko . . . Le a bona? A ka kgona go e dira bjang ge monna a sa kgone go šutha, a golofetše? O swanetše go tloša bogole go yena, péle, gona o tla kgona go kitima.

¹²⁸ Seo ke se mokgatlo o se hlokago, ke phodišo ye Kgethwa. Oo, nna! Ke a holofela ga ke hwetše . . . kwagale go swaswalatša. Le a bona, ga ke swaswalatše, eupša ge sepekere se se sa nangasela se gogela ntle ga bonolo. Le a bona? Ke ka baka leo Moya wo Mokgethwa o ka se kgonego go šomiša kereke ya leina. Ka pela ge o . . .

¹²⁹ Elelwang, ke a dumela gore Martin Luther o be a na le Moya wo Mokgethwa. Ka go felela. Mohlomongwe e sego ka karolo yeo O lego ka yona lehono, ka gore O be o se wa neelwa ntle. Re kgabotše se, lena batho ba tabarenekele, mo godimo ga letlapantsho. Eupša o dumetše go Modimo, “gomme yo a dumelago o na le Bophelo bjo bosafelego.” Ga se ka tsoge ka gopola gore fao go be go le motho a dumetšego seo go swana le nna, go fihla mosong wo, ke kwele Charles Fuller ge ke be ke eya go theoga. Yena o a dumela, le yena, gore tswalo ye mpsha ga se kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa. Tswalo ye mpsha ke go tswalwa. Moya wo Mokgethwa ke kolobetšo. Le a bona? Ka moka gabotse.

¹³⁰ Bjale re a hwetša gore monna yo o swanetše go tswalwa gape gore a be le mafolofolo. Ka moka gabotse, go tswalwa ka nama, ka gona o na le bohlale bja lefase. Gomme bohlale bja lefase bo obamela morutiši wa bjona wa nama. Thwi. Seo ke tlwa lebaka le monna yo a se nago tswalo ye mpsha, gomme o mmošša Lentšu la Modimo, ba tla obamela mopišopo wa bona, mopotologi wa bona goba mokgatlo wa bona, go na le Lentšu la Bophelo. Ka baka la eng? Ga e tsebe selo eupša wo. “Ka baka la eng, le a tseba, letšatši le lengwe nka no ba mopotologi.” Ka baka la eng, Nikodemo e be e le mong. Seo e be e le ka godimo ga mopotologi, seo se be se le

ka godimo ga—ga—ga modiša, seo se be se le ka godimo, e be e le mong ka go Israele. Le a bona? Ee, gomme o be a le monna yo mogolo, o be a le wa sehlopha se gomme a sa tsebe go feta ka Modimo go feta selo. Le a bona? Ka moka a bego a se tseba e be e le histori.

¹³¹ Botse bja Modimo wa histori ke eng ge Yena a sa swane lehono? Botse ke eng ka Modimo wa Moshe ge Yena e se Modimo wa go swane lehono? Botse ke eng bja Modimo yo a kgonago go phološo motho godimo ga sefapano yo a sa kgonego go phološa yo motee boemo bjo bo swanago lehono? Bjalo ka ge ka mehla ke be ke bolela, “Ke botse bofe e bo dirago go fa nonyana ya gago ya thaga dipeu tše botse le dibithamene, go e dira e be le diphego tše botse tša go tia le mafofa a makaone, gomme wa mmea ka okong?” Ga ke bo hwetše. Leka go mmošša ka Modimo wa maatla le dilo, gomme o mo hlomele ka go mokgatlo wo o se le bile o sa dumelego ka go selo se sebjalo. Le a bona? Ka moka e ka ntle. Ke ka baka leo o palelwago, o hwile. O ka se kgone go o šomiša. Modimo ga se a ke a o šomiša.

¹³² E no nagana, Moya wo Mokgethwa ga se wa ke wa dira, ka nako ye e itšego, a šomiša mokgatlo, ga go felo ka Lengwalong goba ga go felo ka go histori. Ge yo mongwe godimo ga theipi ye, goba a le gona, a ka kgonago go ntaetša moo Moya wo Mokgethwa o tšerego mokgatlo gomme wa dira mosepelo lefaseng, etla o mpotše. Ke nyaka o mpotše puku ya histori e tšwago go yona. Le a tseba ga e gona Lengwalong, bjale ke nyaka se mpontšhe histori e tšwago gona. Modimo ga se a ke a šomiša se sengwe sa go swana le seo. O šomiša motho ka motho, ka mehla.

¹³³ Ka moka gabotse, go tswalwa ka Moya. Bjale, go tswalwa ka nama, le go ba le bohlale bja lefase, bohlale bo tla obamela morutiši wa bjona wa nama. Go tswalwa ke Moya ke go dumela le go obamela thuto ya Beibele, ka Moya wo Mokgethwa. Gomme monna yo a tswetšwego ke Moya o tla obamela Lentšu la Modimo go sa kgathale gore setšo se se itšego se mmošša eng. E no ba yona. O tswetšwe gape, ke ka baka leo o bonago. Go ba wa mokgatlo, go bea ka moka dikholofelo tša gago ka go woo . . .

¹³⁴ Bjale, ga ke re batho ka mokgatlong ga se ba tswalwa gape. Bjale, ke tla fihla go seo metsotsong e se mekae, Morena ge a rata. Nnete, ba tswetšwe, eupša ke batho ka batho. E sego mokgatlo o tswetšwe gape; batho ka batho ka kua ba tswetšwe gape. Eupša mokgatlo feela o mo ripa go tloga go Modimo, seo ke ka moka o se dirago, go go aroganya. Ka moka gabotse. Go sa kgathale ka nama, kereke ya leina e ruta nama, ka mehla e thulana le thuto ya Modimo.

¹³⁵ Go *tswalwa gape* go ra go “go tswalwa go tšwa Godimo.” *Gape* go ra, “go tšwa Godimo.” Ke a thanka le tseba seo, le a bona. Go *tswalwa gape* go ra go “tswalwa go tšwa Godimo.” Bjale, le tla bona, le ka kgona go ithuta yona ge le nyaka go dira, tlhaloso. Le a bona, e ra “tswalo yeo e tšwago Godimo.” Ka gore,

o tswetšwe *mo*, bjale go tswalwa gape o swanetše go tswalwa go tšwa godimo *Mo*, go tswalwa gape. Ka gona wola Mmušo o godimodimo kudu go feta mmušo wo, wo mogologolo kudu go feta wo mmušo, go fihla wo mmušo ke bošilo go Wola, gomme Wola ke bošilo go wo.

¹³⁶ Bjalo ka ge ka mehla ke be ke bolela, nna le mosadi wa ka mo e sego telele go fetile re ile godimo go hwetša dijo tše dingwe, mmogo dikgwedi di se kae tša go feta, gomme re bone mosadi yo a bego a apere sekhete. Gomme e be e le selo sa go se tlwaelege kudukudu re kilego ra se bona ka nakong ye telele.

¹³⁷ Go lokile, mosong wo, ga ke bolele se go nyefola, ke kwele wo motee wa ye megolo ya go tuma mekgatlo. Gomme morwedi wa ka le nna re be re theeditše radio ge re be re eya go neela kereke. Gomme kopelo ye ba go e opela, mohuta wo mongwe wa selo se sengwe ye nngwe ka *Semangmang*, ye mengwe ya moopelo wa tlelasiki wa go kwala go nna bjalo ka basadi ba swere mohemo wa bona go fihla e le ba bolou ka sefahlegong, gomme ka gona ba nagana gore ke go opela. Ke go tswinya fao. Ke rata go opela mo gabotse ga kgale ga pentecostal, thwi go tšwa pelong ya gago. O ka se kgone go rwala tšhune ka kgamelong ya malahle, eupša go le bjalo o a opela, o dira lešata la lethabo go Morena. Ke a nagana seo ke semoya. Ke a o rata. Eupša go swara mohemo fao go fihla o no ba yo bolou ka sefahlegong, le go hwa gomme ka gona wa tla morago, ke mang . . . Le wena ga o tsebe le bile ka bowena se o se opelago. O ka letela yo mongwe bjang go tseba? Yeo ke yona. Jesu o rile, “Re bolela tšona dilo tše re di tsebago.” Yeo ke therešo. Yeo ke therešo. Se re swanetše go se dira ke go opela se re se tsebago ka pelong ya rena, se re ikwelago.

¹³⁸ Gomme ge ba feditše, morwedi wa ka o ithuta mmimo, gomme o rile, “Ngwanešu,” o rile, “yeo e be e le tlelasiki.”

¹³⁹ Ka re, “Ee, eupša ke ba bakae go tšwa go khwaere yela ya batho ba e ka bago masometlhano o nagana gore ba bile le disekerete godimo ga mohemo wa bona? Ke ba bakae ba khwaere yela o a nagana, bošego bja go fete e lego Mokibelo bošego, ga se ba ba le seno se sennyane sa leago? Ke basadi ba bakae ka kua ba bilego le moriri wa go kotwa? Ke ba bakae ba bilego le pente godimo, ge modiša wa kereke a boletše matšatši a se makae a go feta, ‘Modimo o dirile lefase le lebotsebotse ge Yena a utolotše pente’”? Ge, re a tseba gore fao go mosadi yo motee ka Beibeleng a go penta sefahlego sa gagwe, gomme Modimo a mo leša dimpša. Gomme rena, yo mongwe le yo mongwe yo a tsebago eng kapa eng ka kereke le ka bahetene, o a tseba gore pente ke bokgoni bja bahetene, ka mehla e bile. Gomme, go le bjalo, basadi ba a e dira. Gomme monna a kgoga, a enwa, a tšwela pele. Gomme ba eme kua le go opela, mantšu ka mokgwa woo. Re tla fihla go yona ka metsotsong e se mekae thwi mo. Ka moka gabotse. Go ba wa monagano wa mekgatlo, ge, go eya go ba go nyama ka Kahlolong, ka kgopolong ya ka.

¹⁴⁰ Go tswalwa ke Moya, ke go dumela le go itshwara ka bowena ka Moyeng, ke go kwešiša le go dumela ka pelo ya gago gore Jesu ke Kriste gomme Le ke Lentšu la Gagwe, gore ga go mantšu a mangwe a ka kgonago go oketšwa go Lona goba a tšewa go tloga go Lona ntle le leina la gago go tšewa go tšwa go Puku ya Bophelo. Seo e be e le sa maatla setee. Ge o oketša selo setee go Lona, ka setšong sa gago, goba go tšea selo setee go tšwa go Lona, go lokile, Kriste o rile, ka Boyena, “Leina la gago le tla phumulwa go tloga Pukung ya Bophelo.” Bjale, hwetšang mokgatlo, kereke ya leina ka Beibeleng. O tla tšhaba go tšwa go yona! Ka moka gabotse. Go sa kgathale ka nama, thuto ya kereke ya leina e thulana le Beibele. Ya. *Go tswalwa gape* go ra “Tswalo ye mpsha go tšwa Godimo; go tswalwa go tšwa Godimo.” Ka gona re mafolofolo ka go dilo go tšwa Godimo. Oo, nna! Ka gore Ke ka Boyenamong a dira ka go Lentšu la Gagwe ka wena, lekala la Gagwe, go Morara.

¹⁴¹ Ke ka baka le Jesu a rilego, “Ge Ke sa dire mediro ya Tate wa Ka, se Ntumeleng.” Oo, ka nnete! Yena o rile, “Ga go motho yo a rotogetšego godimo go ya Legodimong eupša Yena yo a tlilego fase go tšwa Legodimong.” Bogelang Yena o lokiša Nikodemo mo, ge Nikodemo . . . Le a tseba, ba gopotše, Yena e le Motho, Yena a ka se be Modimo. Gomme Yena o rile, gomme kua Yena o rile, “Ga go motho a kilego a rotogela godimo go ya Legodimong eupša Yena yo a tlilego fase go tšwa Legodimong, e lego Morwa wa motho yo bjale a lego Legodimong.” Seo e be e le se sentši go yena. A ka kgona bjang Yena, Morwa wa motho, go tla fase go tšwa Legodimong; go tla fase go tšwa Legodimong; e bile wa go swana a rotogetšego godimo go ya Legodimong; gomme wa go swana yo Motee yo a emego mo godimo ga ntlhora ya ntlo ye, a bolela le Nikodemo, o be bjale a le ka Legodimong? Go lokile, o be a swanetše go ba a bone gore e be e le Modimo. Yena ke motlalagohle, kae kapa kae! Le a bona? Eupša yena, ka ditšong tša gagwe, o be a sa tsebe seo. Yena o be a se monagano wa semoya. Monagano wa nama, gomme ga se a kgona go e swara.

Yena o re, “Motho o re Nna Morwa wa motho ke mang?”

“Bangwe ba re, go lokile, ‘Yena ke Morwa wa Dafida.’”

¹⁴² Yena o rile, “Gona ka baka la eng Dafida ka Moyeng a Mmitša ‘Morena,’ o re, ‘Morena o rile go Morena wa ka, “Dula Wena ka seatleng sa Ka sa go ja, go fihla Ke dira manaba a Gaga bogato bja leoto?”” Ka fao Yena a lego mmogo Modu le Lehlogedi la Dafida; Yena o bile pele ga Dafida, Yena o bile Dafida; le ka morago ga Dafida. Le a bona? “Yena ke Modu le Lehlogedi la Dafida,” Beibele e boletše bjalo, bobedi Modu le Lehlogedi la Dafida. Yena o be a ka kgona bjang go ba Morwa wa Gagwe gona? Yena o be A ka kgona bjang go ba Morena wa Gagwe? Beibele e rile, “Go tloga nako yeo go ya pele ga se ba hlwe ba Mmotšiša selo.” Ke a thankana e be e le selo se sebotse, le sona. Ee, mohlomphegi. Ka moka gabotse.

143 Go tswalwa gape go tšwa Godimo. Ka gona re na le mafolofolo, mafolofolo ka dilo tša go tšwa Godimo, gomme, ka gore Bophelo bja Gagwe bo ka go rena, e lego Lentšu ka Gagwe le hlatsela Lentšu ka Bolona. Moya wo o lego ka go wena ke Lentšu le dirilwe nama ka go wena. Moya o šetša Lentšu, gomme o mafolofolo go hlatsela Lentšu.

144 Bjale, Moya ga o mafolofolo ka go kereke efe kapa efe ya leina. Ga o na le kgahlego go dira kereke ya leina, ka gore Moya ka Bowona o thulana le mokgatlo. Mokgatlo ba lebeletše dilo tša lefase, monagano wa lefase, gomme ba dira ditempele tše kgolo le dilo tša go pholetšwa, le mekgatlo ye megolo ya go pholetšwa, bareri ba go pholetšwa, le go ya pele ka mekgwa woo, le tlelase ye kaonekaone kudu ka toropongkgolo. Moo, Moya o lekago go hwetša dipelo tše di botegago moo Moya o hlologetše go hlatsela le go netefatša gore Lentšu le lengwe le le lengwe la Modimo ke Therešo. O ka kgona bjang, Moya o ka kgona bjang go šoma ka mokgatlong ge o gana, o tšea dithutotumelo bakeng sa Lentšu? O ka se kgone go e dira. Ka fao, le a bona, o hwile. Modimo ga a ye go wona mohuta wa mafelo go hwetša sa Gagwe, se-se sehlopha sa monna go šomela Yena, ka gore ba šetše ba hwile. Bona ke basedumele la go Lentšu, goba ba be ba ka se be ka kua. Le a bona? Bjale, re mafolofolo ka go dilo tša go tšwa Godimo. Bjale, Moya o šetša Lentšu. Bjale, yeo ke therešo, ka gore Moya o fa Lentšu Bophelo. Le a bona? “Letere e a bolaya; Moya o fa Bophelo.”

145 Bjale, ke be ke etla godimo lehono, ke lebeletše mehlare ye megolo ye mebotse ntle bogodimo bja sethokgwa, dithaba tše kgolo, tše tsotho, kheri, botala go ya go ile bo di pharapharile. Ka re, “A le tseba gore seo ke eng?” Ka re, “Re sa tšwa go ba le lehu, gomme Modimo o beile sehlopha sa matšoba sa Gagwe ntle, o a hlometše godimo thabeng. Ke matšoba a poloko. Bophelo bo boetše morago ka leroleng. Modimo o sa tšwa go boloka ka moka tša dipeu tša Gagwe go tšwa go matšoba le dilo, o di bolokile morago, gomme Yena o sa tšwa go khukhuša ntle sehlopha sa matšoba sa Gagwe. Yena o lebeletše godimo bokagodimo ga lefase ka gore ke matšoba a poloko. Eupša ge letšatši le hlaba gape, peu yela e tla tšea bophelo gape.” Amene. Ka moka gabotse.

146 Moya o na le kgahlego go hlatsela Lentšu. Gomme ge o amogetše setšo bakeng sa Lentšu. . . Bjale, o re, “Go lokile, re Le dumela ka moka, eupša, Ngwanešu Branham, ke a tseba ga re dumele Se.” Ka gona thwi fao ke mo le emago.

147 Morapeledi o mpoditše nako e tee gore o . . . gore mo–mo morapeledi o rile, goba ke dumela e be e le majoro, o rile, “Morapeledi, eya godimo kua, kua go mokapotene o a hwa. Yena o thuntšwe ka motšhene.”

148 Yena o ile godimo kua, gomme mokapotene o be a katana. Ba ile ba mo gogela ka tenteng ya Sefapano se Sehubedu, gomme a re, “Mokapotene.”

149 Yena o ile a lebelela godimo go kgabola mekgeledi ya madi, gomme a re, “Ee, mohlomphegi.” Gomme a re, “Wena o morapeledi.”

“Ee.” Yena are, “O a hwa, mokapotene.”

Yena a re, “Ke a e tseba.”

Yena a re, “A o Mokriste?”

Yena a re, “Ke ile ka ba.”

150 A re, “A o Mo tlogetše kae, mokapotene?” Yena, o rile, “O tla Mo hwetša thwi mo o Mo tlogetšego.” Nepagalo.

Mokapotene a re, “Ga ke kgone go nagana.”

151 Morapeledi a re, “Bokaonekaone, ga o na le eupša e ka ba metsotso e se mekae go feta, ka tsela ye o katanago.” Molomo wa tla go bulega, madi a etla go tšwa molomo wa gagwe le ditsebe, gomme dikolo tša sethunya sa motšhene go mo kgabaganya. A re, “Bokaonekaone o hlaganele, maswafo a gago a tlaa.”

152 Gomme mokapotene a thoma go ebela, a robotše kua ge a be a katana. Myemyelo ya tla godimo ga sefahlego sa gagwe, a re, “Ke a tseba bjale.”

A re, “O Mo tlogetše kae? Thoma thwi kua.”

153 Yena a re, “Bjale ke ithobatša fase mo go robala.” Moo ke mo a Mo tlogetšego gona, fao ke mo a Mo hwetšago.

154 Ge mokgatlo wa gago o ruta selo se sengwe go thulana le Lentšu, o Mo tlogela thwi fao. Etla thwi morago, ka gore Yena o mafolofolo go hlatseleng le go dira Lentšu therešo. Seo ke se Jesu a bego a le sona, ka mehla a dira thato ya Tate. Le a bona? Ka moka gabotse.

155 Ka fao, le a bona, kwešišo ye mokgatlo wa Nikodemo e be e sa re selo go Modimo. Bjale, ga go kgathale ge a be a le moisa yo mogolo, bjalo ka ge re e bitša, ka mokgatlong, mong ka go Israele, ka moka go ithuta ga gagwe le go kwešiša ga se dire seo [Ngwanešu Branham o thwantšha monwana wa gagwe—Mor.] ge a eme pele ga Kriste, feela kgalemo go yena. Bjale, ke eleletša ka moka batho ba re, “Mokgethwa tate, Nikodemo. Mokgethwa tate, Nikodemo. Re inama go wena, mohlomphegi.” Eupša ge Jesu, o eme pele ga Modimo, Yena o mo sotše ka go hloka tsebo ga gagwe. Ka fao, le bona ka moka se se yago go sona, lebala ka sona! Etla pele, a re ye go Modimo. Yeo ke therešo. Ka moka gabotse.

156 Le kwešišo ya Kora ye kgolo ga e re se se itšego, goba ya Adama, ye nngwe le ye nngwe e gana Molaetša wa Modimo wo o hlatsetšwego. Bjale a re theetšeng sekgauswi bjale, re ya go tsena ka meetseng a mangwe a godimo mo motsotsong. Le a bona, yo mongwe le yo mongwe yo motee wa bona, lebaka leo ba tsenego ka bothateng, Nikodemo, Kora, Nimirode, le go ya pele, ke ka gore ga se ba ke ba lemoga motseta wa Modimo ka Lentšu le le

hlatsetšwego la letšatši leo. Bjale, mang kapa mang o tseba seo. Bjale, re ka kgona go dula go seo nako ye telele. Eupša Modimo o bolelela pele gomme o re selo se itšego se tla direga; monna o dira mekgatlo, o dira monna a dule feela tlwa. Ba be ba dumela gore fao go be go le Mesia yo a tlogo. Oo, bona Bajuda, oo, nna, nnete! Eupša ge Jesu a etla ka tsela ye Yena a tlilego, ba rile, “Yeo e ka se kgone go ba Yena.” Ba paletšwe ke go kwešiša Lentšu. Bjale, Jesu ga se a tla thulanong le Lentšu (a Yena o dirile?), eupša Yena o tlile thulanong le tlhathollo ya mokgatlo ya Lentšu. Moshe ga se a tla thulanong le Lentšu, o tlile tlwa le Lentšu; eupša Kora o paletšwe ke go e bona. Gomme ka moka go theoga go kgabola go bile ka tsela yeo.

¹⁵⁷ Bjale lebelelang. Molaetša wo wa letšatši o no se kgone go ba selo se sengwe se rego “re na le Therešo gomme re na le *se, seo,*” se swanetše go bolelelwa pele ka Lentšu la Gagwe! Gomme ka gona ka morago ga ge Lentšu le tlišitšwe pele, o swanetše go hlatselwa ka maleba ke Lentšu.

¹⁵⁸ Jesu o hlatsetšwa ka maleba ke Modimo, ka Lentšu. Yena o rile, “Ge nkabe le tsebile Moshe, nkabe le tsebile letšatši la Ka.” Gabotse baporofeta ba boletše ka Yena, gabotse ka moka baporofeta ba boletše se Yena a bego a le sona. Gomme go le bjalo se ba fufaditše, ga se ba kgona go se kwešiša. Le a bona? Eupša Jesu o be. . . Bjale le se ke. . .

¹⁵⁹ Ke nyaka go bolelela theipi se, le lena, gape. Le a bona, motseta ka Molaetša wa letšatši!

¹⁶⁰ Bjale, ge le eya, Masevent-day Adventist ba re, “Re na le yena, e no boloka Sabatha!” O ntaetše ka Mangwalong. Mdi. Eddy Baker o rile o na le yona. Ntaetšeng yona. Hlatse ya Jehofa o rile ba bile le yona. Ntaetšeng yona. Le a bona? Methodist o re ba na le yona. Ntaetšeng yona. Mabaptist ba re ba na le yona. Ntaetšeng yona. Ntaetšeng mekgatlo ye e itšego. Ke a le netefaletša gore bona ba, yo mongwe le yo mongwe yo motee, ka ntle ga thato ya Modimo. Yo mongwe le yo mongwe yo motee wa bona thulanong, ba ruta ditšo tša monna go na le Lentšu la Modimo. Ga ke tsebe o tee wa bona yo a ka amogelang dilo tšeo ka nnete di ngwadilwego ka Beibeleng ka tsela ye E lego. Yeo ke therešo. Eupša ge yo mongwe a etla kgauswi gomme a rile, “Ke na le Molaetša wa letšatši,” o swanetše ka maleba a bonwe pele le go bolelelwa pele go tla.

¹⁶¹ Ge Johane Mokolobetši a sepelela ntle kua, ba rile, “A o Kriste?”

Yena a re, “Nna ga ke yena.”

Ba re, “A o—a o—a o Eliya?”

Yena a re, “Nna ga ke yena.”

Yena a re, “Wena o mang?”

162 Yena o kgonne go itsebiša ka boyena, o be a na le Molaetša wa iri. Yena o re, “Ke nna lentšu la yo motee a goeletšago ka lešokeng, bjale ka ge go boletše moporofeta Jesaya. Bjale, ge tswalo le bophelo bja ka di be di sa kgone go bapela le seo, le se ke—le se ke la nkamogela.”

163 Ge Jesu a etla, e bile selo sa go swana, selo sa go swana. Motseta ka Molaetša, o swanetše go ba Molaetša wa go bolellwa pele ke Modimo. Gomme ka gona Modimo, a bolela ka motseta yo, o hlatsela gore ke Therešo. A le a e kwa? A le a e kwešiša? E kwešišeng! E swanetše pele e be GO RAILO MORENA, e boletšwe pele. Gomme ka gona motseta ka Molaetša, e swanetše go ba tlwa se Modimo a boletšego gore se tla direga ka nako yeo.

164 Yeo ke tsela ye Moshe a bego a le. Ke ka baka le a welego ka sefahlego pele ga Modimo, gomme a re, “Modimo, Wena o nthomile.”

Yena a re, “Arogana ka bowena go tšwa go sehlopha seo.”

165 Le bona se ke se rago? Ka mehla e bile selo se se phetlago monagano wa motho, go ba tloša go tšwa go thato ya Modimo. Bjale elelwang, go bolellwa pele ke Lentšu la Gagwe le go hlatselwa ka maleba ke Lentšu la Gagwe. Bjale, Jesu o rile, “Ge Ke sa dire mešomo yeo . . . ya Modimo, gona se Ntumeleng. Le a bona, ge Ke foša . . . O re, ke mang wa lena a ka Nkahlolago ka sebe? Ke mang wa lena a ka kgonago go Ntaetša gore Ke nna mosedumele?”

166 Nikodemo o rile, “Re a tseba Wena o . . . Rabi, Wena o tšwa go Modimo, ka gore ga go yo a ka kgonago go dira dilo tšeo ntle le ge Modimo a be a na le yena.” Le a bona? Ka fao go laeditše gore Yena o be a le modumedi.

167 Bjale, rena ba re tsebago histori ya kereke. Bjale rwalang dikefa tša lena tša go nagana. Ga go llata le bjale, le a bona, ka fao e nong go theetša sekgauswi ka nnete bjale gomme ke tla leka go no ba ka pela ka fa ke kgonago. Ke—ke nyaka . . . Theetšang sekgauswi go theipi. Bjale, mang le mang a kilego a bala histori ya kereke, o a tseba gore nako ya mathomo mo Bokriste bo kilego bja kgatlofatšwa, e bile kereke ya Katoliki ya Roma. Bjale, ge go bile dinako tše di itšego pele ga yeo, ke nyaka yo mongwe go tliša histori le go ntaetša. Ke nna mogwera wa hlogo ya kgomo wa Paul Boyd, borahistori ba bantši. Ke na le go ithuta ga ka fao, *The Post Nicene Council, The Nicene Council, The Nicene Fathers*, le ka moka dingwalwa tše kgethwa tša kereke, tšeo ke tsebago ka tšona. Mengwaga ye masemetharotharo ke ithutile tšona, ka lebelela godimo ga tšona. Fao ga se gwa ke gwa ba mokgatlo. Kereke ya Katoliki ke mmago mokgatlo. Re a tseba gore yeo ke therešo. Ga se gwa ke gwa ba kereke e kgatlofaditšwe, e bile le kereke ya leina, go fihla kereke ya Katoliki. Gomme lentšu *katoliki* le ra “tšekelele.” Gomme ba dirile bodumedi bja kereke ya naga, gomme ba bo dirile ka godimo ga ka moka pušo

ya Roma, gomme ba bile le e ka ba ye—ye kaonekaone karolo ya lefase ya go fenywa ka nako yeo. E be e le kereke ya naga, gomme bao ba bego ba sa e obamelele ba be ba bewa lehung. Khantshele ya Nicaea, matšatši a lesometlhano a ntwa ya kgaphamadi, ge baporofeta ba nnete ba Modimo, ge ba eme godimo kua godimo ga tšeo. . .

¹⁶⁸ Kereke ya Katoliki, ka baka la eng e thoma la mathomo, ka baka la eng, ka moka re a e tseba, ke e rutila mo. Ka fao, ka nnete, Aquila le Priscilla e bego e le modiša, Aquila e be e le modiša wa—wa kereke ya Roma. Ge Moya wo Mokgethwa o wetše godimo ga Pentecost, O wetše godimo ga Bajuda go tšwa setšhabeng se sengwe le se sengwe ka tlase ga legodimo. Eupša matšatši a se makae ka morago ga fao, Petro o bile le pono godimo ga ntlo, a ye godimo ga Koronelio, Moroma, monna wa moloki, gomme a rapela gomme Moya wo Mokgethwa wa wela godimo ga gagwe. Ka morago ga lebaka bahlomphegi ba thoma go O amogela. Aquila le Priscilla ba ile ka—ka Roma gomme ba kgatlofatša, goba, ga se ba ke ba kgatlofatša, eupša ba bea ka lenaneo kereke ya pele ya Roma. Gomme, ge ba dirile, ba bile le ba bona—ba bona baena le dikgaetšedi.

¹⁶⁹ Gomme Claudius, ka pušong ya gagwe, o kgaotše ka moka Bajuda go tšwa Roma. Gomme yeo ke yona nako kereke ya Katoliki ya Roma e boletšego gore Petro o be a le ka Roma. Ntaetšeng Lengwalo letee mo Petro a kilego a ba ka Roma, goba histori ye e itšego ye e rego o be a le. Yena o be a se, go ya ka Lentšu la Modimo, gomme Leo ke le ke le dumelago. Gomme Petro o be a ka kgona bjang, Mojuda, a tsoge a kwana le bodiredi bja medimo le dilo tše ba nago natšo, tša go direla diswantšho le dilo? Moo. . . Le a bona? O be a ka ya bjang kgahlanong le thuto ya gagwe mong mo? Ditšiebadimo. Ga go fete seo le go feta se Porotesetanta elego le yona. Letang, re tla fihla go yona morago ga lebaka, go ya, le ge Morena a rata. Elang hloko. Elang hloko bjale, re a hwetša gore yona nako yeo ye kereke e bolelago gore Petro o be a le ka Roma, histori e re Claudius (le Beibele e a bolela le yona) o be a laetše ka moka Bajuda go tšwa ka Roma.

¹⁷⁰ Gomme Paulo a feta go kgabola Efeso gomme a tla mabopong a godimo fao, o hwetša barutiwa ba, gomme kua o be a le godimo kua a etetše Aquila le Priscilla. Ka morago ga go tloga ga bona, ka gona baena ba Roma ba kerekeng ye ba thoma go dira dikgopolo tša bona, gomme ba oketša go direla medimo ya diswantšho. Gomme ka nako yeo ka go Constantine, yoo mmagwe e be e le Mokriste wa kgonthe gomme a holofela gore mošemane wa gagwe o be a tla ba, eupša o be a le radipolotoki. Gomme o bone gore bogolo bja Roma, goba karolo ye kgolo ya bjona, ya mohuta wa go diila, wo o šetšego o amogetše phološo ka Kriste. Gomme nako yeo ba be ba thoma go ba ba go tsebalega kudu, ka gore be be ba tšea go theoša Venus gomme ba bea godimo Maria, gomme ba theoša Jupiter gomme ba bea Petro

godimo, le go ya pele ka mokgwa woo le-le barutiwa, gomme e be e le bodumedi bja go tsebalega kudu. Gomme e be e le bagale. Ba, bona Bakriste ba be ba tla hwa!

¹⁷¹ Gomme kereke ya Katoliki e rile, “Re be re le mathomo.” Yeo ke therešo tlwa, kereke ya Katoliki e thoma ka Letsatši la Pentecost. Eupša sese seo se mo ntšheditšego ntle, o kगतlofaditšwe gomme a hlabela (go tšwa go Lentšu) dithutotaelo. Gomme thutotaelo ya moragorago, lena batho ka godimo ga mengwaga ye lesome ka bokgale le ka kgona go elelwa thutotaelo ya moragorago, thotogelo ya Maria, e ka ba mengwaga ye lesome ya go feta. Thutotaelo ye nngwe e okeditšwe go kereke. Go na le Lengwalo, ke thutotaelo! Gomme ba tla go fa o kwešiše thwi bjale, bona “ga ba tshwenyeye ka se Lengwalo le se boelago, ke se kereke e se boelago.”

Bona, moprista yola o mpoditše, o rile, “Modimo o ka kerekeng ya Gagwe.”

Ka re, “Modimo o ka Lentšung la Gagwe.”

¹⁷² Yena a re, “Go lokile, Beibele yela e no ba histori ya pele ya kereke ya Katoliki.”

¹⁷³ Ka re, “Gona ke nna Mokatoliki wa pele.” Ka re, “Seo se ntira Mokatoliki kudu go feta wena, o lego moprista.” Le a bona? Ka re, “Ge seo e le sona, gona nna ke seo.” Ke rile, “O a bona, ke dumela tlwa se baapostola ba se rutilego. O dumela se monna a se hlabetšego ka go lona.” Gomme yeo ke tlwa tsela ye e ilego. Nnete, e bile. E ile yeo, tlwa ka tsela yeo.

¹⁷⁴ Bjale elang histori hloko. Ka gona ba thoma go oketša dithutotaelo, thutotaelo. Gomme ge Paulo a tlile godimo, re a tseba, go ya ka histori, gore ga se a ke a bile a etela kereke yeo ya pele, ka gore o be a sa kgone go emelana le bodiredi bja medimo ya diswantšho. Gomme o etetše kereke ya bobedi yeo ba bego ba e hlomile, kereke ya bobedi ya Roma.

¹⁷⁵ Gomme ge Khantshele yela ya Nicaea e etla, moo Constantine a bonego kgopolo ya go kopanya mmušo wa gagwe. Sona selo sa go swana Ahaba a se dirilego le Esebele, ba nyalana tlase mola. Le a bona? Gomme ge a bone sebaka go kopanya batho ba gagwe le go dira setšhaba se segolo sa maatla go tšwa go yona, o gopotše gore ba tla hwetša bodumedi bja bona, ka fao a ba direla kereke ya bodumedi ya naga. Gomme ge ba bile le Khantshele yeo ya Nicaea, gomme dipotšišo tše di tlile godimo ge eba fao go be go le Modimo yo motee, goba ba bararo; ge eba ba swanetše go kolobetša Leineng la Jesu Kriste, goba Tate, Morwa le Moya wo Mokgethwa; ka moka dipotšišo tše dingwe tše di tlišitšwe go—go makgoalakgang ka mo. Gomme, ge e dirile, ba bangwe ba bona baporofeta ba kgale ba tlile godimo go tšwa kua ba se na le selo eupša letlalo la nku le tatilwe go ba dikologa, gomme ba eja digwere. Thwi! Eupša bona bahlomphegi ba bagolo ba be ba šetše ba šomile tsela ya bona ka kerekeng, ba ba

tswallela ka bohlale bja lefase. Eupša ba be ba na le GO RIALO MORENA. O ile ka leswiswing la bohetene lebaka la sekete sa mengwaga.

¹⁷⁶ Eupša a kgaola go ya pele gape, go khukhuša. Yeo ke therešo. O ka se kgone go E bolaya. “Ke tla bušetša, go boletše Morena, ka moka mengwaga ye dilo tše di e ja.”

¹⁷⁷ Tšona dikereke tša maina di okeditše thutotaelo. Gomme go dira se, go oketša thutotaelo, tsela e nnoši ye kereke efe kapa efe, tsela e nnoši yeo kereke efe kapa efe ya leina e ka tsogego ya tloga go tšwa go Lentšu la Modimo, ke go oketša thutotaelo go na le Mangwalo a makgethwa, ke go leka go dira setšo goba thuto ya kereke ya gago, le ge e thulana le Mangwalo. Gona o ka kgona bjang go ahlola kereke ya Katoliki, ge o dira selo sa go swana ba se dirilego? Le a kwešiša? Ka moka gabotse. Ge, bjale e nong go nagana, Mangwalo a ka se kgone go palelwa! Dithutotaelo ke maaka, sa mathomo. Gomme ge o amogela kereke ya leina, o šetše o na le thutotaelo, ka gore ke selo se sengwe se okeditšwe. Ga se gona ka Lengwalong. Ga se gona ka Lengwalong.

¹⁷⁸ Fao ga go selo se se bjalo ka mokgatlo. Jesu ga se a ke a re, “Ke le roma go ya ka go lefase ka moka, dirang mokgatlo.” Aowa, mohlomphegi, ga go selo se se bjalo! Go dira se, ke go gana Mangwalo a makgethwa. Ge se se dirilwe, se fetotšwe go tšwa go “Kereke ka tswalo” go ya go “kereke ka thutotaelo le thutotumelo.” E sego *kereke*, a ke kgopele tshwarelo; lefelo la marobalo! O tswalelwa ka Kerekeng, eupša o tšoena lefelo la marobalo. Ga se kereke ya Baptist, kereke ya Methodist, kereke ya Pentecostal. Ke lefelo la marobalo la Baptist, lefelo la marobalo la Pentecostal, le lefelo la marobalo la Methodist, o a a tšoena. O ka se kgone go tšoena Kereke. Fao ga go selo se se bjalo. O tswalelwa ka go Yona. Nikodemo o boditšwe seo. Ka fao le bona fao le lego? Oo, nna!

¹⁷⁹ Ke ka baka leo ke lego kgahlanong le yona. E sego kgahlanong le batho ka gare ga yona; ke tshepedišo ye ke lego kgahlanong le yona. Ka gore ga ba kgone. . . Yo motee wa bona bagolo goba selo se sengwe le sengwe, ye tee ya tšona dikereke di rera selo se sengwe se se lego ka Beibeleng se se lego thulanong le thuto yeo, molaotshepedišo wo ba nago le wona ka kerekeng yeo, o a rakwa thwi ka mkgwa woo. Ee, mohlomphegi. Ye mengwe ya yona ya go selekiša mo e lego gore le bile e ka se dumelele tsošetšo go tla kerekeng ye nngwe ntle le ge e le yo motee wa banna ba bona beng. Ka baka la eng, ka kudu. . .

¹⁸⁰ Yo mongwe nako e tee o be a eya go fa moreri. . . Thwi mo ka nageng ye, moreri yo monnyane wa kgale a eme tlase mo mokgotheng, a lla a kgopela tshokologo, gomme a re, “Etlang, amogelang Kriste, tlatšwang ka Moya wo Mokgethwa,” le dilo tša go swana le tšeo. Gomme yo motee ntle wa mokgatlo wa Pentecostal a tla godimo gomme a fa monna dolara ka diatleng tša gagwe, gomme o swanelwa ke go ya go sokologa ka gore

a dirile bootswa kgahlanong le kereke ya gagwe. Go bolela ka Katoliki! Yeo ke therešo. Gomme le tseba mo ke bolelago ka gona, le lena; goba kereke ye e a dira, ka mokgwa wo mongwe. Ka moka gabotse.

¹⁸¹ Go dira se, go gana Mangwalo, ge se se dirilwe, se a fetolwa gona ge o oketša thutotaelo gomme o tšoenla mokgatlo, o šetše ka go itiragatša o amogetše thutotaelo ya gago ya mathomo, ka gore ga se sa Lengwalo, ka fao ke selo se sengwe se okeditšwe. Gomme thutotaelo ke selo se sengwe se okeditšwe, “go tšea legato la,” se tšea legato la tswalo. Ge o amogela kereke ya leina, o okeditše thutotaelo. Ka moka gabotse. Ge se se dirwa, gona ke phetogo go tšwa “Kereke ka tswalo” go ya go “lefelu la marobalo ka thutotaelo goba thutotumelo.” Ka gore, le a bona, ke thutataelo ka go boyona, go se beng ya Lengwalo.

¹⁸² Bjale, Jesu ga se a ke a re, “Eyang ka lefaseng ka moka gomme le dire dikereke tša maina, eyang le kगतlofatše batho mmogo.” Yena o rile, “Eyang le dire barutiwa.” Le a e dumela? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Amene. Ka fao, le a bona, lena ka moka mmogo le ka ntle.

¹⁸³ Theetšang, hlokomelang mo. A re e tswaleleng ka selo se sengwe mo, re kokotele selo se sengwe fase thwi go tiiša ka nako ye. Ke ba bakae ba nago le pukuntšu ya Segerika, Emphatic Diaglott go tšwa go dingwalwa tša kgale, Segerika? Ka moka gabotse. E bale, hwetša serutegi se sengwe le se sengwe se o se nyakago. Tsena ka bokgobapuku gomme o hwetše pukuntšu, pukuntšu ya Segerika. Bala Kutollo 17, gomme ge o bala kua, King James Version mo e re, gomme se, “Yena o nthwaletše ka Moyeng; gomme ka bona mosadi a dutše godimo ga sebata sa go apara moretele, se tletše ma—ma maina a maroga.” Bjale, seo ke se King James e se boletšego. Eupša tlhathollo ya setlogo e rile:

. . . o nthwaletše ka moyeng . . . gomme ka bona mosadi . . . tletše a go rogana maina, . . .

¹⁸⁴ Fao go phapano yohle ye ntši gare ga “maina a maroga” le “maina a go rogana.” Bjale hlokomelang. Ka moka re a kwešiša le go tseba gore yeo e be e le kereke ya Roma e dutše godimo ga dithaba tše šupa, e laola maatla a lefase. Gomme o be a bitšwa “seotswa,” gomme o be a le “mmago diotswa.” Eng? Seotswa ke eng? A e ka ba monna? E swanetše go ba mosadi. Ka fao ge e le mosadi, e swanetše go ba kereke; o be a le mmago diotswa, go swana le ka mo a bego a le ka gona. Gomme lebelelang, hlokomelang, “Ka go mosadi!” A e nwelele. “Ka go mosadi go be go le maina a go rogana.” Ke eng? Bjale, badiredi mo le go theipi, a re swareng khutšo ya lena. Maina ao a go rogana ke eng? Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Pentecostal, go ya pele. Maina a go rogana, ka gore ke mekgatlo, bootswa go Modimo, go swana le ka fao a bego a le ka gona.

¹⁸⁵ Gomme bona, ka go dihlopha tšeo, batho ba re, “Ka baka la eng, ke Momethodist, gomme o dira se. Ke Mopentecostal, gomme o dira se. Ke Mopresbyterian, gomme o dira se.” Ba dira se sengwe le se sengwe godimo ga khalentara, le tseba seo. Gomme ke eng? Ke maina a bego a swanetše go swana le Kriste le go bitšwa ka leina la Bokriste, gomme ke maina a go rogana! Ga se dikereke. Ka bofora di bitšwa “kereke.” Ke mafelo a marobalo! Bjale le bona gore ke ka baka la eng ke le kgahlanong le mokgatlo, e sego batho? Tshepedišo ya mokgatlo, le a bona, maina, maina a go rogana (hlokomelang) a mafelo a marobalo, ka bofora a bitšwa dikereke. Kereke ya Methodist, kereke ya Baptist, kereke ya Presbyterian, kereke ya Pentecostal, kereke ya Lutheran, kereke ya United Brethren, fao ga go selo se sebjalo. Seo ga se go ya ka mangwalo.

¹⁸⁶ Fao go feela Kereke e tee, gomme o ka se kgone go E tšoenā. O tswalelelwa ka go Yona. O kgethelwa pele ka go Yona. Mmele wa go se kwešišege wa Jesu Kriste. . . Mmele wa sephiri, ke ra gore, wa Jesu Kriste mo lefaseng, le Lentšu le dirwa go bonagala. Barwa le barwedi ba Modimo, ga se ba tee wa wona. “Tšwelang ntle go tšwa magareng ga bona,” Yena o boletše. Ya.

¹⁸⁷ Hlokomelang, ka pela bjale. Ga ke nyake go le lapiša, eupša ge le no mpha metsotso e se mekae gape bjale, ke tla ya ka pela ka fao ke kgonago, eupša ke le nyaka le eba le nnete go e hwetša, gore le se ke la e foša. Le a bona?

¹⁸⁸ Elelwang, mme Roma, o hweditšwe ka go yena, a tletše maina a go rogana, mmago diotswa. Ka gona, ge ba le diotswa, seotswa ke eng? Seotswa ke eng? Selo sa go swana le seotswa. Ke mosadi yo a phelago go se rereše go keno ya gagwe ya lenyalo. Gomme kereke efe kapa efe ye e tleimago go ba Kereke ya Kriste, gomme e gana Lentšu la Modimo, ga se ya therešo go keno ya gagwe ya lenyalo! Ka gona o dira bootswa ka go oketša thutotaelo, bootswa le lefase le bohlale bja gagwe, go na le go amogela Kriste le maatla a tsogo ya Gagwe ka Moya wo Mokgethwa. Gomme ke mmago diotswa tše di dirilego selo sa go swana. Pitša ga e bitše ketlele “go ba ya kirisi,” le a tseba; le a bona, tshela ya tee, le seripa sa toseine ya se sengwe. Ba bangwe ba batho ba ba kitima mmogo ba no segiša ka Katoliki, gomme ke ba selo se tee ka bobona. Yena o be a le mmago kolobetšo ya maaka ka meetseng. Yena ke mmago bohlatse bja maaka bja Moya wo Mokgethwa, gomme le latela mmogo le yena. Bjale a re boneng.

¹⁸⁹ “A yeo ke therešo, Ngwanešu Branham?” Swara khutšo ya gago nakwana feela.

¹⁹⁰ Le a bona, ke mmago maina a go rogana, wa mafelo a marobalo ao batho ba a tšoenego, le go tliša kgobošo, go phela tsela ye nngwe le ye nngwe, go apara dišothi, basadi ba meriri ya go kotwa, ba pentile, ba opela ka khwaereng, ba kgoga disekerete, ba tšea selallo, ka moka tšhila ya lefase, gomme ke

kotanašitiši go mosedumele. A Timotheo ga se a bolela ka yona, Moya wo Mokgethwa? Hlokomelang. Le a bona, mosadi, Roma, ke mmago ye nngwe le ye nngwe ye tee ya tšona. Le a bona? Le dirile tlwa ka mokgatlong wa lena go no swana le ka mo a dirilego, go lahlela dithutotaelo go na le Lentšu, ka gore sehlopha sa banna ba e beile mmogo, bapotologi le bapišopo le go ya pele ba rile e swanetše go ba ka tsela ye, gomme seo ke tlwa se se diregilego ka Roma. Gomme o leka go, ngwanešu modiša wa ka, amogela Lentšu la Modimo la go tlala, gomme, lebelela mo o tla yago, thwi ka ntle ga mojako! Bjale re tla bona ge Modimo a go boditše, goba aowa, ka metsotsong e se mekae. Le a bona? Ka moka gabotse.

¹⁹¹ Le a bona, ke mmago ye nngwe le ye nngwe e tee, ka gore ke wa pele yo motee go tšea go tloša dingwalwa tša Lengwalo le go oketša thutotaelo, ka gore o ganne baporofeta ba ba tloditšwego ba ba bilego le bophelo bjo bo hlatsetšwego, le Lentšu. Bakeng sa bohlafe bja bona, banna ba go hlalefa, Babušiši ba Roma, le go ya pele, ba ba amogetšego Bokriste, eupša ba nyaka . . . amogela ka tsela ya bona beng. Le a bona? Yeo ke therešo. Ba bo nyaka ka ya bona tsela beng.

¹⁹² Naamane o be a nyaka go fediša lephera la gagwe ka meetseng a naga ya gagwe mong, ga se a ke a rata meetse a leraga a Jorodane. Eupša ge a ka tsoge a fediša lephera la gagwe, o be a swanetše go sepelela ntle kua ka lerageng feela tlwa bjalo ka ge moporofeta a mmoditše. Le a bona, Modimo ga a na le tlhomphe go motho.

¹⁹³ Elang hloko, o be a le kereke ya leina ya pele. Lebelelang barwedi ba gagwe, ba dirile selo sa go swana, ba okeditše dithutotumelo le dithutotaelo go na le Lentšu. Le se ke la mpošša; ntaetšeng e tee ye e sego ya tloga go Lona. Ntaetše modiša yo motee yo a ka amogelago Therešo, gore ba ka se go rakele ka ntle ga yona, ntle le ge o le motsebalegi go yeo, le a tseba, ba swanetše go swarelela go wona bakeng sa botsebalegi goba selo se sengwe. Ka moka se gabotse.

¹⁹⁴ Bjale lebelelang ka go Kutollo 18, feela metsotso e se mekae, temana ye e latelago godimo, tema ye e latelago, ka morago ga ge Kutollo 17 e fatišišitše gomme—gomme e laeditše sephiri sa Mohumagatšana yo Babele. Tema ya 17 ya Kutollo e hlalosa gore ke kereke ye e dutšego godimo ga dithaba tše šupa, Toropokgolo Vatican, ye e bušago dikgoši ka moka tša lefase (seo ke tlwa se e lego therešo), le Dipresistente le tšona, le go ya pele. Uh-huh. Ka fao, eupša o fao, o swere lehumo la lefase la gagwe ka seatleng sa gagwe. Yeo ke tlwa. “Ke mang a kgonago go dira ntwala le yena?” Yeo ke therešo. Ka moka re tseba seo. Eupša ka baka la eng o ka ba selo se sengwe seo se kgokaganego le yena? Bjale elang hloko ka go ya 18 tema, yona tema ye e latelago ka morago ga ge sephiri sa gagwe se hlošitšwe. “O dula ka tempeleng ya Modimo.” Bjale, mo, letšatši le lengwe . . .

195 Zella Braitman, a o mo bošegong bjo, Zella? O tlišitše, e ka ba kamoreng ka kua bjale, *Our Sunday Visitor*, pampiri ya Katoliki. Gomme pampiri ya Katoliki e be e araba modiredi. O rile, “A o rile, moruti, seo se dirile. . . Ka go palo tša Roma godimo ga Vatican, goba godimo ga terone ya Mopapa, go ngwadilwe, ‘Vicariivs Filii Dei,’ yeo e rago, gore yona ka go karolo ya Katoliki kua, gore yeo ke no—no nomoro ya sebata sa Kutollo?”

196 “Ka baka la eng,” o rile, “nnete, ke yona. Ke tlwa, e peleta ntle makgolotshela le masemetshelatshela. Ke tlwa.” Gomme karolo ya Roma e a e amogela, gore e a dira. Eupša še karabo ya bona, go hlalefa, go tlala bohlale, o rile, “Eupša, o a tseba, leina la gago ka lelemeng le lengwe le ka no peleta ntle selo sa go swana.”

197 Monna yo a re, “La ka, gabotse selo sa go swana ka go leleme le lengwe.” Yena o le peletile ntle. A re, “O a bona, ke nna gabotse makgolotshela le masometshelatshela, le nna.” A re, “Fao go bile makgolo a bona.” A re, “Nako ye nngwe le ye nngwe eng kapa eng ge e tsogela godimo, yo mongwe o hwetša makgolotshela le masometshelatshela.” Gomme a re, “Moruti, a o be o tseba ka lelemeng le letee leina la gago mong le ka peleta ntle molwalekriste?” A re, “Ka baka la eng le lebelela dilo tše bjalo?” Lebelelang bohlale.

198 Eupša Moya wo Mokgethwa o tseba bokaonekaone. Hlokomelang. Go ka no ba gore, leina la ka le ka no peleta ntle makgolotshela masometshelatshela, eupša ga ke swanele wohle maswanedi. Ga ke dule godimo ga thaba. Ga ke bolele dilo tše. Ga se nna mmušiši, le a bona. Yeo ke therešo. Ke yo motee Yena a bolelago ka yona. Ka fao bohlale bja gago bja lefase bo tla go lefeela, mohlomphegi, yeo ke therešo, ka Bogoneng bja Moya wo Mokgethwa. Ga ke swanele le bjohle bja bjona, eupša o a dira. “Go dula ka tempeleng ya Modimo, a itaetša ka boyena gore ke Modimo, gomme o dula godimo ga dithaba tše šupa.” Nna ga ke dule godimo ga dithaba tše šupa, ge le peleta makgolotshela le masometshelatshela. Ga ke swanele lohle la lona, eupša o a dira. Le a bona, fao ke lena. Le a bona? Ka fao e nong go itshama godimo ga Moya wo Mokgethwa, “O se ke wa tšea kgopolo ya se o yago go se bolela, ka gore ga se wena yo a bolelago; ke Tate.”

199 Ka fao bohlale bja gago le Tswalo ya gago ye mpsha go tšwa Godimo di ka tsoge tša kgona go bapetšwa bjang le dilo tše mo lefaseng, bakhwi—bakhwi boramaletlana ba maatla ka go bjona? Ka baka la eng, ba tseba nkgopo ye nngwe le ye nngwe ye nnyane le khona. Moshe o be a ka kgona go ema bjang ge a be a latela Melao ya Modimo, go lahlela fase lepara la gagwe gomme la fetoga sephente, gomme mo go tla boramaletlana godimo gomme ba dira selo sa go swana? Eupša Moshe o ile a ema ka go iketla, a tseba gore o be a latetše Lentšu la Modimo, gomme sephente ya gagwe e ja tšohle tša tšona godimo. Le a bona? Ka fao ge o

obametše gomme o na le . . . O be a ka kgona go dira eng ge a be a ba eteletše pele go ya nageng ya tshepišo, gomme fao go be go le Lewatle le Lehubedu le ba tsenya ka lepotlelong, eupša tsela ya Modimo e ile thwi go le kgabola. Amene. A re, “Emang go iketla, gomme le bone Letago la Modimo!”

²⁰⁰ Ge e le ka tseleng ya mošomo, go latela Lentšu, ema kua gomme o le bogele le bulegela godimo. Amene. Ke mengwaga ye masometlhanotharo ka bokgale, ke be ke Mo direla lebaka la mengwaga ye e ka bago masometharotharo, ke duma ge nkabe ke na le dimilione tše lesome tša mengwaga go Mo direla. Ga se ka ke ka Mmona a palelwa go le bjalo, ge Lentšu la Gagwe le bolokwa. Yeo ke therešo.

²⁰¹ Bjale lebelelang, ka pela ka morago ga sebe sa mosadi, sephiri sa gagwe se utolotšwe. Re bile le seo nako ye telele ya go feta, re a se tseba.

²⁰² Bjale tema ye e latelago, lebelelang Kutollo 18. A nka no e phetla motsotso feela. E ka no ba selo se sebotse, e ka se re tšee eupša feela metsotso e se mekae boteletšana, gomme e ka no ra selo se sengwe go wena. Ke a holofela e a dira.

²⁰³ Bjale re a bona mo, ka go ya 17 tema, ya 5 temana.

. . . godimo ga phatla ya gagwe go be go le leina le ngwadilwe: WA SPHIRI, BABELE YO MOGOLO, MMAGO DIOTSWA, MAKGAPA A LEFASE.

Gomme hlokomelang.

Gomme ka bona mosadi (kereke) a tagilwe ke madi a bakgethwa, gomme le madi a bahwelatumelo ba Jesu: . . . ge ke mmona, ka makala ka kganyogo ye kgolo.

²⁰⁴ Le a bona, go mmona, o be a le selo se segolo se sebotse. Gomme e be e le mmago diotswa, bodumedi bja seotswa, dikereke tša maina, tlwa se a se dirilego, le a bona, ka gore ba lahletše dithutotumelo go no swana le ka mo a dirilego. Bjale lebelelang, lebelelang Kutollo bjale, yeo ke ya 17 tema, e felela ka ya 18 temana. Bjale hlokomelang.

. . . ka morago ga dilo tše, ka morago ga ge sephiri se utolotšwe, ka morago ga dilo tše ka bona morongwa yo mongwe a e tla fase go tšwa legodimong, a na le maatla a magolo; . . .

²⁰⁵ Bjale, mo go tla motseta yo mongwe o tla fase, tema ye e latelago, sephiri sa gagwe se utolotšwe. Bjale, se ke go utologa ga sephiri sa gagwe le sephiri sa bana ba gagwe. Le a bona, re a kwešiša bjale tlwa se se mo dirilego seotswa: ka gore o dirile bootswa kgahlanong le Lentšu la Modimo. Seo ke se se mo dirilego mokgatlo. Ga se a ke a dula e le kereke ya Beibele le go amogela seo. Gomme ga go mokgatlo wo o itšego wo o sa tšeeo Lentšu le lengwe le le lengwe la Yona (ka tsela ye Le ngwadilwego) e ka tsoge ya ba kereke ya Beibele. Gomme ga go

le e tee ya tšona ka tsela yeo, ye ke tsebago eng kapa eng ka yona, ga go le e tee. Ka fao kua, le a bona, ka pela ge a kगतलोफातशा, selo se a se dirago, (mmogo ka Lengwalo le ka bohlatse) o hwa thwi kua, o amogela thutotaelo. Bjale lebelelang, bjale seo ke se se diregilego.

²⁰⁶ Modimo o rometše, ka go tema ye ya 18, morongwa yo maatla, ka morago ga ge sephiri seo se tsebilwe, morongwa yo maatla, goba, motseta. Hlokomelang mo.

...ka morago ga dilo tše ke bone morongwa yo mongwe a etla fase go tšwa legodimong, ka maatla a magolo; gomme lefase la edišwa ke letago la gagwe.

Gomme a goelesa...ka lentšu le legolo,...Babele (kgakanego) yo mogolo o wele,...gomme o fetogile bodulo bja bodiabololo,...boswaro bja moya wo mongwe le wo mongwe wa ditšhila, le sehloga sa ye nngwe le ye nngwe ya go hlweka le go hloya...nonyana ya ditšhila le lehloyo.

Gomme ka moka ditšhaba di nwele beine ya bogale bja mabootswa a gagwe, gomme dikgoši tša lefase...di dirile mabootswa le yena, gomme babapatši ba lefase ba kgobetše lehumo la boati bja tšhwalalano ya gagwe.

²⁰⁷ Lebelelang, ka pela ka morago ga ge sephiri sa gagwe se dirilwe go tsebja, o be a le mang, se a bego a le sona, barwedi ba gagwe e be e le bomang, sephiri se dirilwe go tsebja, ka gona Modimo o romile morongwa, motseta go (eng?) biletša ntle. "Tšwelang ntle!" Molaetša wa iri!

...Tšwelang ka ntle ga gagwe, batho ba ka, gore le se be batšeakarolo ba dikotlo tša gagwe...

Yena o ya go mo roga. Hlokomelang.

²⁰⁸ Tšwelang ka ntle ga gagwe! Modimo o romile ba bantši... morongwa yo maatla, goba, motseta. Gomme Seetša sa gagwe se be se se ka khoneng, Se šwalalane godimo ga lefase. Tšwelang ka ntle ga gagwe! Eng? Yena, le dikgaetšedi tša gagwe, le bona. Go ediša lefase, le go biletša batho ba Gagwe ka ntle ga gagwe. Bjale, le a tseba yeo ke Therešo. Motseta o be a romilwe go tšwa Legodimong, go biletša batho ba Modimo ka ntle ga Babele. Gomme Seetša sa gagwe se edišitše lefase, Moya wo Mokgethwa wo mogolo.

²⁰⁹ Elang hloko, Beibele e rile, "Yena ke segola, gomme o swere tša go hloyega, tša ditšhila dinonyana." E sego dintšhu, bjale, aowa, aowa, aowa, aowa. Manong, "tša ditšhila, tša go hloyega dinonyana," ao ke ao a a hlahletšego godimo go mo dikologa. Yena ke sehloga se tletše ka wona, sehloga sohle se tletše. Ka eng? "Maina a go rogana," thulanong le Lengwalo. Timotheo wa Bobedi 3 e rile, Moya wo Mokgethwa o a bolela, "Ka matšatšing a mafelelo ba tla tlogela Tumelo gomme ba ya le meboya go goka."

E rile gape, Moya wo Mokgethwa o boletše gore “Ka matšatšing mafelelo e tla ba ba bathata, megopolo ya godimo, ba lehloyo (‘Šegofatšang Modimo, o wa rena, goba ga o na le leina la gago ka pukung ya rena, o lahlegile’). Lehloyo! Ditšhila!” Ke a holofela ga ke gobatše, ke a holofela ke dira botse. Lehloyo, dinonyana tša ditšhila, o di hlahletše.

²¹⁰ Elelwang, Modimo ke ntšhu. Yena o ipitša ka Boyena ntšhu. Gomme Yena o biditše Jakobo ntšhu. Gomme re dintšhuana tša Gagwe. Amene. Yena o biditše baporofeta ba Gagwe “dintšhu.” Gomme morongwa yo o tla fase go senola le go biletša ntle!

²¹¹ Go swana le molaetša wa ka wo monnyane ka *Ntšhu E Šišinya Sehlagi Sa Yona*. Ntšhu ye nnyane yela ya kgale e be e latela kgogotshadi yela ya kgale go dikologa ka serapeng sa ntlo ya bobolokelo nako ka moka, e kekeretša go dikologa, eupša o be a sa kgone go ja dilo tšela a bego a na le tšona, ba leago, le basadi ba difahlego tša go pentwa, meriri ya go kotwa, le dišothi. Yena o be a sa kgone go dira seo. Eupša o be a sa tsebe selo gape eupša go kekeretša ga kgogotshadi yela ya kgale. Eupša letšatši letee mme ntšhu a mo hwetša. Yena o ile a goeletša, a mmiletša ntle, a re, “Morwa, ga se wena yo motee wa bona. Tšwela ka ntle ga gagwe!”

A re, “Mama, nka kgona go dira eng?”

²¹² A re, “Pokapokiša diphego tša gago gomme o thome.” Motabogo wa mathomo, o thutše kota, thwi ka bogareng bja mokgatlo. A re, “Morwa, o tla swanelwa ke go tla godimodimo go feta fao goba nka se kgone go go swara. O swanetše go tloša maoto a gago go tloga mobung.” Yena o ya go mo tseba go fofa. Yena o hweditše ntle gore o be a kgona go fofa. Yena o tlile go mmiletša ntle. Yeo ke therešo.

²¹³ Eupša yo Mme Babele o itshwaretše ka boyena sehlopha sa mantsuana, dithamana tša go thelela, tša go pentwa, moriri wa go kotwa, ba ipitša ka bobona “Bakriste.” Yena o na le segola se tletše ka bona. Lena bareri ba ba emego ka phuluphithing le go dumelela bona basadi ba feta ka seo, dihlong go lena, go dira kereke tša lena tša maina go oketšega. Modimo o tla nyaka seo go seatla sa lena. Tšwelang ka ntle go yona! “Dinku tša Ka di kwa Lentšu la Ka.” Sehlagi sa ba lehloyo, ba bathata, ba megopolo ya godimo, barata maipshino go feta go ba ba ratago Modimo, ba ka upše ba swana le lefase go feta go swana le Kriste. Ge o bona mosadi ka bontši bja dibotsefatši godimo, se ya go laetša ga a na le selo ka gare. Ke yena maaka ka gare. Seo ke therešo tlwa. Ge mosadi . . . ke bone yo motee letšatši le lengwe, ka moriri wo motala, yeo ke therešo, ka moka dilo tše tala tšeo fao ka mahlong a bona.

²¹⁴ Bjale, ge o—ge o—ge o se wa ke wa ba le moriri wo o itšego, gomme—gomme o be o nyaka go apara moriri wo mongwe, go tla ba ka moka gabotse, eupša, apara wo mongwe wo o bego o lebeba

setho. Gomme ge o be o se na le dinala tša menwana, gomme—gomme o be o nyaka go hwetša dinala tša menwana, o se ke wa di dira go swana le legapi go tšwa go dinawa tše nebi, hwetša—hwetša dinala tša menwana tša nnete. Ge o se na le se sengwe sa dilo tše, ke ka moka gabotse. Ge o se na le meno a a itšego, hwetša a a itšego ge ba dira a a itšego, a hwetše. Eupša o se ke wa tomolela meno mafiwa ke Modimo a gago ntle feela ka gore a kgopamile ga nnyane, gomme ke meno mabotse, go hwetša a a itšego. O se ke wa taya moriri wa gago, goba selo se sengwe, gomme wa lebala bjalo ka selo se tibile lerageng felotsoko. O se ke. . . Ge o hloka mmala, gomme o nyaka go itira o lebega e ke o na le mmala o itšego, ka moka e gabotse, ke a eleletša. Eupša o se ke wa itira ka bowena go lebega bjalo ka Isebela, bjalo ka bobolokelo felotsoko bo pentilwe.

215 Gomme lena baena ba Pentecostal, le tlogelago basadi ba ripa moriri wa bona, ge Beibele e boletše gore ke letago la gagwe! Le bile ga se gwa tlwaelega go yena go rapela ka moriri wa gagwe ka mokgwa woo. Gomme go le bjalo le a mo dumelela go tla godimo ga phuluphiti le go rera Ebangedi, go opela ka khwaereng, go ruta sekolo sa Lamorena. Dihlong go lena! Le swanetše go lewa ke dihlong ka bolena. Ka baka la eng ke le kgahlanong le mokgatlo? Le nagana gore nka kgona go tsoge ka hlokomela selo se sengwe bjalo ka seo? Ke tseba lebaka leo o se dirago, ngwanešu. O tseba bokaonekaone, eupša ge o ka ruta kgahlanong le seo, o tla išwa motsemošate, gomme ba tla go raka. Segofatša Modimo ka tlhohleletšo ya gago ge o ka e dira. Yeo ke therešo. Modimo o tla go hlompha.

216 Na morongwa yo o rileng? “Tšwelang ka ntle ga gagwe!” Ee, mohlomphegi. Morongwa yo o tlile lefaseng, gomme o tlile go tliša Seetša, gomme o phadimišetše Seetša go dikologa lefase. Yena o be a le morongwa yo maatla. Gomme o tlile go bega Molaetša wa “Tšwelang ka ntle ga Babele! Le se sware dilo tša gagwe tša ditšhila!”

217 O na le segola sohle se tletše tšona, o rile “Yena ke segola sa nonyana ye nngwe le ye nngwe ya lehloyo.” Ya, o na le segola se tletše ka bona bjale, Khantshele ya Dikereke tša Lefase, goba mafelo a marobalo. Yena o na le sehlopha sohle se hlahletšwe godimo bjale, ka moka di tla mmogo. Yena o ba segola, ka moka gabotse, se tletše dinonyana tša lehloyo. Yeo ke therešo. Leka go bolela le o tee wa bona nako e tee, e no e leka, mošemane, go hlalefa ka bohlale bja lefase, eupša ga a tsebe go feta ka Modimo go mmutla ge o dira ka dieta tša lehlwa. Yeo ke therešo. Feela, yeo e no ba yona, le a bona, feela se ba se tsebago ke bohlale bjo bo itšego ba kgona go bea *se* le go dira *sela* ka kua. Eupša ge go etla go tsebeng Yena? Huh! Ya, o swarwa ka segoleng sa gagwe ke dithutotaelo tša gagwe. Dikereke tša maporotesetanta di thoma ka go swana, tša ba barwedi ba gagwe, di hlotše se ka go gana Lentšu la Modimo. Seo o a se dira. Yena o gana Lentšu. Gomme

ge o amogela selo se sengwe gape go na le Lentšu, o a Le gana ka bowena. Gomme ge o tšoena godimo ka go e tee ya tšona, le wena o ganne Lentšu. Modimo ga a go nyake ka lefelo leo, ga go lefelo la lona la Lengwalo.

218 Elang hloko, yo ke morongwa wa Seetša, elelwang, morongwa wa mafelelo, ke morongwa ka go lebaka la kereke la Laodikia. Ke motseta wa Laodikia, leo, ke la mafelelo, ka gore yona tema ye e latelago ke tema ya 19, e lego Monyalwa yo a tlogo. Gomme se se, ka Lengwalong, morongwa wa mafelelo yo a tlilego go tliša Seetša pele ga go tla ga Monyalwa go ya go kopana le Kriste. E be e le Lebaka la Kereke ya Laodikia, nako yeo. Motseta wa Lebaka la Kereke la Laodikia e be e le eng? Go ba ntšhetša ka ntle ga Babele! Lebelelang! Dikereke di swerwe ka gare ga segola sa gagwe le yena, le dithutaelo tša gagwe, go gana Lentšu le go amogela dithutaelo. Yo ke morongwa wa Seetša go kereke ya Laodikia yeo e gannego Kriste le Lentšu la Gagwe, bakeng sa thutaelo, gomme e Mmeile ka ntle. Gomme Yena o eme mojako, o a kokota, o leka go tsena ka gare. [Ngwanešu Branham o kokota godimo ga phuluphithi.—Mor.] Le a bona? Lebaka la kereke le ganne Kriste, gomme Kriste ke Lentšu, gomme le Le ganne, gomme Yena o be a le ka ntle. Lebaka la kereke le nnoši le re nago le lona la Kriste a le ka ntle, a kokota, a leka go tsena ka gare. [Ngwanešu Branham o kokota godimo ga phuluphithi.] Gomme Molaetša wa morongwa yo, motseta o tšwa go Modimo, o be a dira Molaetša wa gagwe mmalewaneng lefaseng, go “Tšwela ka ntle ga Babele! Tšwelang ka ntle ga mekgatlo!” Moya wo Mokgethwa lehono, ponagatšo ya Moya wo Mokgethwa ke morongwa yola a leka go bušetša batho morago go Lentšu, ka gore Moya wo Mokgethwa o tla hlatsela feela Lentšu. O ka se kgone go hlatsela dithutotaelo, ga go bophelo ka go tšona. Yena ke Bophelo. Elang hloko, Kereke ya Lebaka la Laodikia e Mo ganne, e Mo ganne, gomme ba Mmeile ka ntle.

219 Elang hloko, morongwa yo ke motseta wa mafelelo pele ga go tla ga Kriste ka go ya 19 tema ya Kutollo. Lentšu la motseta! Ge re ela hloko, ge a file Lentšu la gagwe lefaseng, fao go bile Lentšu le dira mmalewaneng gape ka Legodimong. Ya 4 temana, ge o nyaka go e bala. Ka moka gabotse, ya 4 temana, ya 19 tema. Motseta yo mo lefaseng o be a golagane le Modimo go fihla, ge a boletše lefaseng, Modimo a dirile mmalewaneng wa selo se se swanago go tšwa Legodimong. Phetolelo ya yeo ya 4 temana ke eng? E ra goreng? Lentšu la Modimo le bolela go batho ba Gagwe ba ba kgethetšwego pele, le re, “Tšwelang ka ntle ga gagwe!” Feela tlwa se Lentšu le bego le le sona! Yena o na le batho ka moka ntle ka kua, ka moka ka ntle go kgabaganya Babele. “Tšwelang ka ntle ga gagwe, gore le se be batšekarolo ba dibe tša gagwe,” ee, mohlomphegi, ka ntle ga thutotaelo yela le dithutotumelo, go ya go Lentšu le le dirilwego Moya le Bophelo. Amene.

220 Elang hloko, ya 19 tema ke ye e latelago, “Ka morago ga dilo tše.” A le etše hloko mo ka go ya 19 tema, “Ka morago ga dilo tše”? Hlokomelang eng? Ka morago ga eng? Ka morago ga Molaetša wa “Tšwelang ka ntle ga gagwe!” “Ka morago ga dilo tše,” hlokomelang, “ke mokgoši wa bakgethwa ba Monyalwa, le Monyadi, ba ya Monyanyeng wa Kwana.” Re bokgauswi bjang gona, ngwanešu? Pitšo ya mafelelo ke eng? Tšwelang ka ntle ga Babel!

221 Bjale, baena ba ka, leo ke lebaka le ke lego kgahlanong le wona. Ga se wa mangwalo. Ga se boorthodox. O nefefadišwe go ba wa maaka. Modimo ga a ka go wona, Yena ga se a ke, Yena a ka se tsoge a ba. Bjale, ga ke re ga go batho ka go mekgatlo ye, fao ke mo kereke ya go dirwa ka yona. Eupša, ge feela o dula ka tshepedišong yeo, o karolo ya yona.

222 Ge ke dula ka United States, ke nna Moamerika. Ge feela ke le modudi goba leloko la United States ye, ke nna karolo ya yona. Ge ke eya Jeremane gomme ke gana boleloko bja ka mo, goba bodudi bja ka, ke tšea ntle bodudi ka Jeremane, ga ke sa le Moamerika, ke nna Mojeremane. Gomme ge ke eya Japane, goba kae kapa kae, Russia, ke ba modudi moo.

223 Gomme ge o tšoenana godimo le modudi . . . tshepedišo, gomme wa ba modudi wa tshepedišo yeo, o laetša se o lego sona. Gomme ka matšatšing a a mafelelo, Modimo o bitša batho go tšwa go yona. Beibele e boletše bjalo, “Tšwelang ka ntle ga gagwe, gore le se be batšekarolo le yena, gomme Ke tla le amogela. Le se sware dilo tša gagwe tša ditšhila, le a bona, gomme Ke tla le amogela. Gomme le tla ba barwa le barwedi go Nna, gomme Ke tla ba Modimo go lena.” Le a bona?

224 Ke ka baka leo ke boletšego kgahlanong le kereke, le—le lefelo la marobalo. Nka se kgone go le bitša kereke. Fao go Kereke e tee feela, yeo ke Kereke ya Mmele wa Kriste. Eupša mafelo a a marobalo a bitšwago “kereke,” Beibele ya ka e mpotša gore ke maina a go rogana, ka moka ga tšona, ka moka mekgatlo. E roga eng? *Go rogana* ke “go thulana le,” goba, “go bolela kgahlanong.” Ge Modimo a re, “Etle o tswalwe,” gomme bona ba re, “Etle o tšoenne.” Le a bona? Ge dikolobetšo tša Moya e tšewa ka bofora godimo ga senkgwana ka kerekeng ya Katoliki, go šišinya seatla ka go kereke ya Maporotesanta, le maikutlo ka go kereke ya Pentecostal, go na le Motho wa Kriste a etla ka gare le ka moka moago wola wa phiramiti re bilego le wona letšatši le lengwe.

225 Oketšang go tumelo ya lena, bokwala, le go ya pele, ka moka tše ka go Petro wa Pele, ya 1 . . . Petro wa Bobedi, ke a dumela, ya 1 tema, moo ka moka di oketšwago go tumelo ya gago, ka moka dilo tše, botse, le go hlweka, le bokgethwa, le se sengwe le se sengwe, gomme ka gona o tswalelelwa ka Moya wo Mokgethwa.

226 Eupša go no swana le yo mongwe ba . . . batho ba tleleima go ba le se ge ba se na le sona, ka gore ba rutilwe ka bofora.

Mamethodist ba hwetša maikutlo a go se tlwaelege, ba be ba dira, gomme ba šišinyega gannyane, goba—goba ba bina ka Moya. Mapentecostal a bolela ka maleme, goba—goba ba dira selo se sengwe sa maikutlo. Ke dumela dilo tšeo, ka nnete, eupša dilo tšeo ntle le tše dingwe ga tša loka.

227 Bjalo ka ge ke boletše letšatši le lengwe, go swana le phikoko . . . goba nonyana ye ntsho e leka go bea mafofa a phikoko ka go yona mong, goba legokubu le leka go šomiša mafofa a leeba. Ga a ke a mela fao, o a kgoromeleditše ka go yena mong. A bjetšwe, ke kereke ya leina. Eupša ge Modimo a bea eng kapa eng ka kua, ke sa tlhago. O itira ka bowena gore, “Ke tšoenne kereke bošego bja go feta. Nka se sa kgona go ya gape, nka se sa kgona go nwa gape, nka se kgone go dira se. Ke tšoenne kereke.” Le a bona, o leka go bea mafofa a phikoko ka setotong sa gago sa legokubu. Yeo ke therešo. Le a bona? Le a bona? O swanetše go tswalwa gape! O swanetše go amogela Kriste. Gomme ge o amogela Kriste, o ka se kgone go amogela Kriste ntle le go amogela Lentšu la Gagwe, ka gore Yena ke Lentšu. Gomme ge o na le sebopego sa bomodimo, gomme wa gana Leo, gona ke a makala. Le a bona? Gomme o ka no kgona go fela o le wa ka moka mokgatlo o nyakago le go ba le sebopego sa bomodimo, gomme wa no fela o se na le Lona.

228 Bjale, fao ke lena, bagwera. Fao go selo sohle. Modimo a le šegofatše. Modimo a le thuše. Ga ke bolele se go ba yo a fapanego. Ke itlatholla ka bonna. Se ka go ba matšatši a tumellano ya phedišo ya ntwana, ga ke saene kwano ya khutšo le lena badiredi, le gatee, ke a nagana gore le swanetše go tla le saene le nna; e sego le nna, eupša le Modimo, Lentšu. Yeo ke therešo. Yeo ke therešo. Bolelang se Beibele e se bolelago, Se bolelang ka tsela ye E Se bolelago. Ka gore Beibele e rile, “Yo a ka tlošago goba a oketša go le le swanago.” Gomme le a bona, mokgatlo ga se wa mangwalo, gomme ge o amogela thutotaelo ya mathomo le wena o nno ya ka moka tsela morago, ka gore o tshetše mothalo thwi fao. Ge o etla morago go tswalo ye mpsha, gona o tla sepelela ka Lengwalong.

229 Gomme o ya ka go kereke ya leina, ba re, “Ke a tseba, ga re dumele ka go Ye. Bapišopo ba rena ka kerekeng ya rena ba ruta gore re e tee ya dikereke tša kgalekgale kudu. Ga re rute . . .” Ga ke tshwenyege ka se ba sa se rutego. Ge Beibele e se ruta, Moya wa Mokgethwa ka go Yona o tla fepa godimo ga Lentšu. Ga go kgathale gore monna o hlalefile bjang le ka fao a ka lekago go Le hlatholla go tloša, ba ka kgona go hlatholla go tloša. Mohlokamodimo a ka kgona go tšea Beibele gomme a hlatholla Modimo go tloga go wena.

230 Ka gona, ga go monna yo a nago tokelo ye e itšego go rera Ebangedi ntle le ge a bile, bjalo ka Moshe, morago ka kua mašabašabeng a makgethwa moo yena le Modimo a nnoši ba emego, go fihla ge monna a tswalwa gape gomme a ema kua sefahlego ka sefahlego le Modimo, gomme a tseba. Fao ga go

mohlokamodimo, fao ga go saekholotši, fao ga go tlhathollo, fao ga go serutegi lefaseng se ka kgonago go tloša Leo go wena. O be o le fao ge e direga! Ee, mohlomphegi. O tseba se se diregilego.

²³¹ Gona o re, “Ke bile le mohuta woo wa boitemogelo, gomme ke na le moya godimo ga ka.” Gomme ge o gana Lentšu ka tsela ye nngwe, o na le moya wa go fošagala. O re, “Nna—nna nka se kgone go yela selo sa go swana le Se. Ke a tseba, eupša kereke ya rena . . .” Uh-huh, fao go moya wa go fošagala. Fao go leswao la go tsebagatša. Kaine, o swailwe. Ee, mohlomphegi.

²³² Efa o nno kamaka Lentšu le letee le lennyane; e sego ka moka se Modimo a se boletšego, Lentšu le tee feela, gomme le hlotše go opa ga hlogo mogongwe le mogongwe le go robega ga pelo, le lehu, le sebe, le dintwa, le se sengwe le se sengwe gape, lebitla le lengwe le le lengwe, ampolese efe kapa efe e kilego ya goeletša, sepetlele sefe kapa sefe se agetšwego balwetši. Go kamaka mo gannyane ga gagwe go Lentšu le lennyane la Modimo, go hlotše ka moka se. Gomme o beilwe ka ntle, ge se se be se se sa swanela go ba se diregile. O ya go tsena bjang ka gare, o kamaka Lentšu le tee la Yona? O re, “Ke a tseba Le bolela *Seo*, eupša Le . . .” Le ra feela *Seo*!

²³³ Bjale lebelelang. Modimo o swanetše go ahlola lefase ka selo se sengwe. O ka se kgone go ba le kahlolo ntle le go ba le molao pele. Fao go swanetše go ba selo se sengwe, o swanetše go roba selo se sengwe gore o ahlolwe. Le a bona? Gomme ka gona go ka se kgone go ba kahlolo, ka go nepagala, ntle le kotlo. Bjale, le a bona, le ka se kgone go ba le molao ka teropong wo o rego “kotlo ya ditolaro tše tlhano go tsheleng lebone le lehubedu,” gomme molao wo o latelago o re, “aowa, a ka kgona go ya a lokologile.” Le a bona, le ka se kgone go dira seo. Ka fao go ka se kgone go ba melao ye mebedi e phela ka nako e tee. Gomme fao go molao o motee, Modimo yo motee, Puku e tee, Kriste yo motee. Seo ke ka moka. Tumelo e tee, kholofelo e tee. Seo ke ka moka. Yeo ke Beibele, Kriste.

²³⁴ Elang hloko bjale, ka go se, ge fao go ka ba selo se sengwe go oketšwa go Ye, se swanetše go oketšwa ke motho. Se ka se kgone go ba bontši go feta . . .

²³⁵ Gomme ge Modimo a e ya go ahlola lefase ka kereke, bjalo ka ge Makatoliki ba bolela, gona ke kereke efe ya Katoliki Yena a yago go le ahlola ka yona? Fao go tše mmalwa tša tšona; fao go e tee, Roma; e tee, Gerika; gomme, oo, fao go ka moka mehuta ya go fapana. Ke kereke efe ya Katoliki Yena a yago go le ahlola ka yona? Goba, mohlomong Yena o ya go le ahlola ka Lutheran? Go lokile, gona, mohlomongwe Yena o ya go le ahlola ka Presbyterian? Le a bona? Yena o ya go dira eng? Yena ga a ye go le ahlola ka kereke. Yena o ya go le ahlola ka Lentšu la Gagwe. Go lokile, gona, Yena ga se a ke . . .

²³⁶ Le a bona, Yena a ka se kgone go boloka sehlopha sa batho, bjalo ka ge pono ya kgaetšedi bošego bjo bongwe, Moya wo Mokgethwa o tšhlogetše ka gare, O ile thwi go kgabola lepokisi lela. Nnete, ga go selo se swarago Woo. Ke motho ka motho. O filwe go hlwekiša kereke, eupša e ka se kgone go O swara. Ga go mokgatlo o ka kgonago go O swara. Seo ke ka moka. O ka se kgone go no e dira. O na le se sengwe le se sengwe ka kua, gomme o ka se kgone go e dira. Mokgatlo o ka se kgone go e dira. Eupša ke motho ka motho yo a nago le Moya wo Mokgethwa. Bjale elang hloko.

²³⁷ Ka gona ge Modimo a e ya go ahlola lefase ka Lentšu la Gagwe, ka gona Yena ka nnete o hlapeditše godimo ga Lona le go Le boloka ka lemong. Goba, ge ka moka Le kamakilwe, Yena o ya go tliša bjang kahlolo? Le a bona? E swanetše go ba selo se sengwe. Gomme Yena ga se a ke a re, “Mang kapa mang, ka kereke.” Yena o rile, “Mang kapa mang a ka tlošago Lentšu letee go Ye, goba a oketša lentšu le tee go Yona, yo a swanago go tla tšewa (karolo ya gagwe) go tšwa Pukung ya Bophelo.” Ka fao, go nna, ke Modimo, Lentšu la Gagwe ke kahlolo. Bjale, ge ke ahlola le go amogela Lentšu, gomme ka bona gore Kriste o nkhwetše, gona ke tla kgopela Bophelo bja Gagwe go tla ka gare le go ntlahlala. Gomme ge Bophelo bja Gagwe bo le Lentšu, gomme Yena a ngwadile Lentšu, Bophelo bja Gagwe bo ka ba bjang ka go nna, gomme nna ke tleleima go ba le Moya wo Mokgethwa, gomme ke oketša thutotaelo go na le Lentšu? E tla no se šome. Nka kgona bjang go oketša kereke ya leina ge Yena a le kgahlanong le yona, le go e netefatša, le go e laetša go kgabola histori, gore nako le nako ge ba dira kereke ya leina ba a hwa, semoyeng? Oo, ba godiša maloko, nnete. Yeo ke therešo. Ba godiša maloko. Eupša, semoyeng, ga ba tsoge ba ya felo. Ntaetšeng, mpontšheng ka historing efe kereke moo . . . Ka morago ga ge e kkatlofaditše, e hwile thwi fao, Moya wo Mokgethwa o e tlogetše. Fao ga go sa le mehlolo le maswao, gomme o nno ya thwi pele ka tlhakahlakanong.

²³⁸ Seo ke tlwa se se diregilego go dikereke tša rena tša Pentecostal. Di dirile tlwa se mmago tšona a se dirilego. Mathomong, ba tšwetše ka ntle, batho ba ba gannego dikereke tša maina. Bjale, ba bangwe a lena baena le theeditšego theipi ye, ba bangwe ba lena banna ba bakgalabje, le a tseba gore mengwaga ya go feta, masomenne, masomethano a mengwaga ya go feta, ge ba boletše le lena ka mokgatlo, le ka be le boletše gore e be e le maroga. Eupša lehono ke lena ba selo se le bego le gopola gore e be e le maroga. Lena basadi ba le ripago moriri wa lena le go penta sefahlego sa lena, mmago o be a le kgahlanong le seo, yola wa go loka—wa go loka mokgethwa wa go tšofala wa pentecostal. Go diregile eng go lena? Paulo o rile, “Le kitimile gabotse, le šitišitšwe ke eng?” Le a bona? Morago kua le be le lokologile go dilo tšeo, eupša le nyakile go swana le bohle ba bona.

239 Tlwa se Samuele a se boletšego. Israele e be e na le Kgoši, gomme yeo e be e le Modimo. Gomme ba rile, “Samuele, o a tšofala. Re direle kgoši, re nyaka go swana le lefase lohle. Re nyaka go swana le ditšhaba tše dingwe. Re nyaka kgoši go re iša ntweng, re nyaka kgoši ye e ka lwago dintwa tša rena.” Gomme sa nyamiša Samuele.

240 Yena a re, “A nkile ka tšea se se itšego go tšwa go lena? A nkile ka tšea tšhelete ya lena go tšwa go lena? A nkile ka le kgopela pholo goba se se itšego? A nkile ka le kgopela se se itšego?”

Ba rile, “Aowa. Ga se wa ke wa re kgopela selo.”

241 Goba o re, “A nkile ka bolela se se itšego go lena Leineng le Morena eupša se se tlogo go phethega?” A yeo ke therešo? Yena o rile, “Gona le se ke la amogela kgoši yeo, ka gore e ya go ra tlhakahlakano go lena.”

242 Bjale ke nyaka go le botšiša selo se sengwe, Tabarenekele ya Branham. Le lokišetša go golela go ba tabarenekele ye kgolo bjale. Nka no ba ke tlogile lebakana. Nka no ya felotsoko. Go bothata go bolela mo Morena a tlogo go mpiletša gona; mohlomongwe go tloga lefelong la tiragalo, mohlomongwe morago ka tšhemong, mohlomongwe Yena a ka no mpiletša ka lešokeng. Ga ke tsebe mo Yena a tla mpiletšago go fihla Jesu a etla. Ke nyaka go le botšiša selo se sengwe. A nkile ka le kgopela selo se se itšego? [Phuthego e re, “Aowa.”—Mor.] A nkile ka le kgopela tšhelete? [“Aowa.”] A nkile ka le botšiša se se itšego, sa dikete tša dilo tše ke le boditšego Leineng la Morena, eupša, se se sa tlogo go phethega? [“Amene.”] Gona le se ke la tsoge la tšoena mokgatlo. O kgahlanong le Lentšu la Modimo. Tšwelang ka ntle ga wona ge le le ka go wona, gomme le arogane gomme le amogele Lentšu la Morena.

A re inamišeng dihlogo tša rena.

243 Modimo yo mogolo wa baporofeta, Modimo wa Abraham, Isaka, le Israele, oketša bokwala, Morena, go Molaetša wo monnyane wo wa go rengwa wo o bego o le pelong ya ka nako ye telele, go ya go baena ba ka. Ba bantši ba bao ntle kua, Morena, ba na le kakanyo ya go fošagala ka nna. Ba nagana gore ke nyaka go ba yo a fapanego. Ba nagana gore ke nagana go ba mo tseba ka moka. Ba boditše batho gore ke fora batho, gagolo ka dithuto tše bjalo ka *kolobetšo ya meetse* Leineng la Morena Jesu, le godimo ga *peu ya sephente, seotswa se segolo*, le ka go tše ntši tša ditheipi tšeo di ilego ka ntle e sego le selo eupša Therešo ye e sa otswafatšwago. Gomme ke ba botšišitše, “Ba bangwe ba lena etlang gomme le ntaetšeng mo ke dirago sebe, goba go se dumele goba go hlatholla Lentšu ka phošo.” Gomme ga go le yo a bonagetšego. Ke rapela Wena, Tate, dira banna ba ba bone gore ba foša iri. Ba ya go leta llata kudu, ge ba sa hlokomele. A nke ba, yo mongwe le yo mongwe yo motee . . .

²⁴⁴ Morena, ke na le nnete ya se, pelo ya ka e be e tla robega ge Lengwalo le e be e se nnete go nna, ge O rile, “Ka moka ba Tate a Mphilego bona, ba tla tla. Dinku tša Ka di kwa Lentšu la Ka.” Ka gona, Morena, ke a thanka Mmušo ke therešo ka fa O boletšego, ke a tseba ke yona, o swana le monna yo a tšerego lokwa gomme a ya letsheng, a lahlela lokwa gomme a goga mohuta wo mongwe le wo mongwe. Fao go be go le, ntle le go kamaka, hlapi sejamašalela, fao go be go le dipshinyaleraga, digokgo tša meetse, disephente, le se sengwe le se sengwe seo lokwa la Ebangedi le se swerego. Eupša mafelelong, gannyane le gannyane, lenkeketwa la boela morago ka meetseng gape, pshinyaleraga ya goga go tloga, sephente ya tswinya ya tšeela morago go ya ka moleteng wa leraga, go swana le mpša go mahlatša a yona goba kolobe go leraga la yona. Eupša go be go le hlapi ya nnete fao, Morena. Gomme ke na le khomotšo ye, ya go tseba, gore le pele lokwa le eya ka godimo ga tšona, e be e le dihlapu le nako yeo. Di be di tswetšwe, di kgethetšwe pele go ba dihlapu. Gomme go bjalo ka lokwa la Ebangedi le le swarago ntle ka ditsošeletšong. O tseba ba Gago Mong. Selo se nnoši ke ikarabelago ka sona, Tate, bokgole bjo ke tsebago, ke go dula therešo go Lentšu le. O yo Motee Yo a tšeago sephetho gore eng ke eng. Gomme ke a tseba gore ka mo go sa kgonegego gore pshinyaleraga e be hlapi, ka fao go ka kgona monna goba motho, yo a nago le ditsebe tša difowa go Ebangedi, a tsoge a kwešiša Therešo. Ka gore Tate o bonetše pele se, gomme O tshepišitše gore ka moka ba Yena a Go filego ba tla tla.

²⁴⁵ Tate wa Magodimong, ke rapela Wena gore motho yo mongwe le yo mongwe yo a kwago Molaetša wo monnyane wo, gore Seetša se go rerilwego ka sona, le sebolelwa se ke nago naso ka pelong ya ka go motho wa gešu, batho ba O ba hwetšego. Gomme banna, ba bangwe ba bona ntle kua, Morena, go swana le go sehlopha sa Kora, banna ba mmapaale, ba ba eteletšweng pele ka bofora, ka seorelo se sekgethwa ka seatleng sa bona, eupša ba senyega. Ka baka la eng, ga se ba ke ba dumelela seorelo sa mollo go ya ka gare le bona; morwa wa Arone, Eleasara, o ile a swanelwa ke go se kgobela godimo. Gomme ba dira folaga ya aletara ntle godimo ga diketlele tše, kotse, go laetša, le go ba segopotšo sa selo seo sa go šiiša, seo Kora a lekilego go bopa mokgatlo kgahlanong le motseta wa Modimo. A go be kgole le rena, Morena. A nke Moya wo Mokgethwa o re šireletše.

²⁴⁶ Re leboga Wena, Morena, gore kereke ye nnyane ya rena, seagelo se sennyane se se sekgethwa. Mengwaga ye mentši ya go feta, masometharo a mengwaga le metšo, ke khunamile ka mogobeng mo o tletše ngwang le monola, gomme re ile ra gafela lebala le go Wena, moago wo monnyane wo. Gomme godimo ka go sekhutlo sela sa tabarenekele go robetše pono yela. Yeo ya go tla go phethagala tlwa. E sale kua. Ga ba ye go kgeilela fase, Morena, ba ya go no . . . e a tšofala, gomme ba ya go no e lota ka

go bea e tee ka godimo ga yona. Modimo, efa gore Ebangedi ye ya gauta ye e gatišitšwego ka matlakaleng mo, a nke E se tlogele kereke ye nnyane ye go fihla Kriste a etla. A nke leloko le lengwe le le lengwe, leloko le lengwe le le lengwe la Mmele wa Kriste, ba tle ka mo go tšwa go kgabaganya setšhaba le go dikologa lefase, a nke yo mongwe le yo mongwe yo motee wa bona a amogele Seetša, Ebangedi, gomme a sepele ka go Yona nako yeo le go amogela Kriste.

²⁴⁷ Gomme a nke e be nnete kudu gore Mantšu a Gagwe a tla tla go phethega, “Mediro ye Ke e dirago, ba tla e dira le bona. Yena yo a kwago Mantšu a Ka, gomme a dumela go Yo a Nthomilego, o na le Bophelo bjo Bosafelego.” Gomme ge Bophelo bjo Bosafelego bo etla ka gare, ba tswalwa go tšwa Godimo, gomme mešomo go tšwa go Modimo e iponagatša ka boyona, ka gore ke Bophelo bjo bo swanago bjo bo bego bo le ka go Yena. Bo ka se kgone go dira se sengwe gape.

²⁴⁸ Ka fao, Tate, a nke kereke ye e se tsoge ya khutšiša boyo bja ka Gosafelego bja bona godimo ga maikutlo, godimo ga mokgatlo, godimo ga se sengwe gape sa go fetwa ke Kriste ka Boyena a phela ka go bona, a hlatsela Lentšu la Gagwe ka bona le tshepišo ya Gagwe. A nke, go tloga ka wa fasefase ngwana yo monnyane mo bošego bjo, go fihla ka motho wa motšofetšofe, ba amogele boitemogelo bjo. Gomme a nke yo mongwe le yo mongwe monna goba mosadi, mošemane goba mosetsana, yo a kwago theipi ye, a nke go be bjalo ka bona, Morena, gomme ba fe kwešišo gore ke no leka go sebotša le go biletša ntle, ka gore iri ye e latile go feta mo re naganago.

²⁴⁹ Gomme re bona Babele, mme seotswa, le ka moka barwedi ba gagwe ba diotswa ba ikgoboketša ka bobona mmogo. Modimo, re a lemoga gore Lengwalo le bolela gore mefoka go tšwa go tšhemo ya korong e tla tlengwa pele, dingata. Gomme e tlemilwe dingata, di ipitša ka botšona maina a go rogana ao ka nnete a sa lebanago le bona, ga a lebana le Kereke, le bile; ke mafelo a marobalo, e sego dikereke. Fao go na le e tee feela ya tšona, Tate, gomme yeo ke e Tee O e hwetšego.

²⁵⁰ Gomme ke a rapela, Tate, bjalo ka ge re di bona ka moka dikgobetšwe bjale mollo wa athomo ka pela, ke a rapela, Morena, gore O tla dira korong e tlale le go ba boima. E fe, Morena. A nke re gole le go phadima Seetša, le go ba bjalo ka Jesu, “Ge Ke sa dire dilo tše Modimo a nyakilego Nna go di dira, gona ga Ke na le Bophelo ka go Nna. Eupša ge Modimo a bolela le go laetša Bophelo bja Gagwe, gona Bjo bo ipolela ka Bobjona.” E fe, Morena. Ke neela Molaetša wo go Wena, gomme gore O hlokomele godimo ga Wona, le go tliša masome a dikete, Morena, goba, ka moka bana ba gago O ba kgethetšego pele go Ebangedi. Ka go Jesu Kriste, Yo e lego Lentšu, Leineng la Gagwe ke a rapela. Amene.

Ke a Mo rata, ke a Mo rata
 Gobane O nthatile pele
 Gomme a lefela phološo ya ka
 Godimo ga mohlare wa Khalibari.

²⁵¹ Ke ya go botšiša potšišo. Ke ba bakae bošego bjo ka go batheeletši ba ba bonalago ba mo, ba kereke ye botse ye ye kgolo ya batho, goba ntlo ya batho, ke ra gore, ka go lefelo le la go rapela, ba ba dumelago ka pelo ya lena ka moka, bophelo bja gago bo ela godimo le senyakwa (wena) sa Modimo le Beibele, gomme o dumela seo, ka go lebelela go bophelo bja gago mong, le go bona ka tsela ye Moya o sepelago ka go wena, gore bo dumela Lentšu le lengwe le le lengwe ka tsela ye Le ngwadilwego, le go Le boloka? A o a Le dumela? Modimo a go šegofatše. A nke Yena ka mehla a boloke Moya wa Gagwe godimo ga gago.

²⁵² Gomme go mogwera wa ka go theipi, ke duma ge nkabe o kgona go lebelela mo ka go batheeletši ba bošego bjo, ke a thanka bonnyane masomesenyane a peresente a batho ba bile le diatla tša bona godimo, gore ba dumetše le go hlokomela Beibele, (e sego se kereke e se bolelago) se Beibele e se bolelago, (e sego se lefelo la marobalo le se bolelago) se Beibele e se bolelago, gomme ba bona Bophelo bja Kriste bo bonagala ka go Yona.

²⁵³ Le a tseba, ka go matšatši a kgale pele ba eba le ditološi, mo—mo monatli wa gauta o be a itia gauta ka notwana. Ke a thanka le e kwele. Pele e eya go setološi, ba be ba e itia. Gomme gauta ke selo sa boimaima kudu, e imela go feta llotla. Gomme ka fao ke dirile go epa mo gannyane, gomme o ka tšeela ka gare mašabašaba ka go hlatsweng ka maganateng, gomme wa fogohla seatla sa gago godimo ga lešabašaba, gomme ka gona (woše) butšwela ka mokgwa woo, gomme lerole le se sengwe le se sengwe le tla fofa go tloga, matlapa, eupša gauta e boima kudu e tla robala mola. Gomme ge o topa gauta yeo, e pshikologile go kgabola tšhila go fihla e kgobokeditše ye ntši. Gomme go kgabola mabaka a bolokhene ge e kgobela godimo, e bile le leraga la go thelela le se sengwe le se sengwe, diripana tša tshipi le meteriale di hlakane le yona. Moitei o tšea teigi ya gauta gomme a e itia le go e phekgola, le go e itia le go e phekgola, go fihla a itiella ka moka togotogo ka ntle ga yona. Gomme le tseba ka fao a bego a tseba gore o bile le togotogo ka moka ka ntle? O be a kgona go bona seswantšho sa gagwe se bonagatšwa ka go yona.

²⁵⁴ Gomme yeo ke tsela ye Modimo a dirago Kereke. Yena o itia thutotumelo ye nngwe le ye nngwe, kereke ye nngwe le ye nngwe ya leina, thutotaelo ye nngwe le ye nngwe ya madirwa ke motho, go fihla Yena a bona Bophelo bja Gagwe Mong bo bonagala ka go yona. “Ge Ke sa dire mešomo ya Tate wa Ka, le se ke la Ntumela.” Le a bona? Ge se se nepilwego go Kereke, Bophelo bjo bo bego bo le ka go Kriste bo sa bonagale ka go wena, o se eme ka go iketla ge o se na le kgotlelelo, bokwala, ka moka dilo tše, le boitshwaro, le-le dilo, le bomodimo, le lerato la boena, le ka moka dilo tše

dinyakegago go wena. Ga go tshwenye se o se dirilego, ga go tshwenye gore o goleditše ga kaakang, o tšoenne dikereke tše kae, ke mafofa a makae o a thobetšego ka go wena mong, o se e dire. Letang go fihla ka mmapaale, go tšwa pelong ya gago, o ka kgona go lebalela, go fihla ka pelong ya gago o na le lerato la boena. Ga go kgathale ge ba goga seatla sa go tšala maledu go tšwa lehlakoreng le tee, o ka kgona go retolla thama ye nngwe ka bobose, le a bona, go fihla ge mabokwala ao, go sa tshwenye se ba se bolelago go wena.

255 Ge ba beile lešela go dikologa sefahlego sa Gagwe le go Mo itia godimo ga hlogo, ba rile, “Bjale, ba a mpošša gore O Moporofeta.” Bjale ba thuhlula lešela go tloga go Yena, gomme yo motee wa bona o swere kgati, a re, “Ke mang yo motee wa rena a Go iteilego? Porofeta gona o re botše, ka mokgwa wo mongwe, gona re tla dumela gore O Moporofeta.” Yena ga se a ke a bula molomo wa Gagwe.

256 Ge o ekwa moporofeta a tsoga, yo a nago le ka moka dikarabo go boradiana bjo bongwe le bjo bongwe o ka kgonago go bo tliša godimo, elelwa, ga se moporofeta. Lehono ba na le go tseba se sengwe le se sengwe, ge o eya go ba le bohloko bja lemeno le ge o eya go ba le bohloko bja teng, le se sengwe le se sengwe gape, gomme ba go botša ka moka ka bjona. Yeo ga se tlhago ya Modimo wa rena. Hlokomelang baporofeta, hlokomelang Jesu.

257 Lebelelang Paulo, ge a kgonne go ratha monna go ba sefofu, gomme a dumelela monatli wa koporo go mo rakela ka ntle ga naga, “Ke a thanka o lahlegetšwe ke maatla a gagwe a go ratha go fofatša.”

258 Jesu, Yo a bego a kgona go tsoša bahu, gomme go le bjalo go thwe lešole la go tagwa le tshwetše ka sefahlegong sa Gagwe, le go goga sehuba le go tshwela le go thuhlula maledu go tšwa sefahlegong sa Gagwe, le go Mo itia godimo ga hlogo, ka lešela go Mo dikologa, a re, “Porofeta gomme o re botše gore ke mang a Go teilego.” Gomme a se bule molomo wa Gagwe.

259 Le se hlokomeme bašomi ba ba baradiana. Eupša elelwang, ba no bolela, tolara ya bofora e no bolela feela gore go ba le e tee ya nnete felotsoko. Ge o bona selo se sa mokgatlo se gola le go atlega, bjalo ka ge go thwe “bokgabo bo tla atlega ka seatleng sa gagwe,” e nong go elelwa, fao go Kereke ye nnyane ya Modimo felotsoko, ka nnete e tladitšwe ka Moya wo Mokgethwa, ya mmapaale, ye e sepelago go rotoga llere. Le se ke la lebelela mokgatlo wo mogolo.

260 Ke kereke efe e kgolokgolo e bolelwago ka Beibeleng go feta lebaka la kereke ya Efeso? Gomme ge Paulo a fetile go kgabola mabopo a godimodimo a Efeso, gomme a tla go kereke ye, go be go le banna ba lesomepedi ka go yona. Yeo ke therešo. Gomme ka moka e be e le batho ba go loka, ba goelela gomme ba na le nako ye kgolo, eupša ba se ba amogela Moya wo Mokgethwa nako

yeo. Paulo o rile, “Ga se la amogela Moya wo Mokgethwa mola le dumelago?”

Ba rile, “Ka baka la eng, ga se ra ke ra tseba gore go be go le Moya wo Mokgethwa.”

²⁶¹ Yena o rile, “Gona le kolobeditšwe bjang?” Ge e se ya dira phapano, o rileng go kereke yeo kua?

²⁶² Ba rile, “Re šetše re kolobeditšwe ke yo motee wa monna yo mogologolo kudu a kilego a ema godimo ga lefase, Johane Mokolobetši, yo a kolobeditšego Morena wa rena. A kolobetšo yeo ga ya loka go lekanela?”

²⁶³ Yena o rile, “Aowa, mohlomphegi. Le swanetše go kolobetšwa gape, ka gore Mmušo o tswaleletšwe go se sengwe le se sengwe gape.” Gomme ge ba kwele se. . . O rile, “Johane o kolobeditše feela go ya tshokologong, e sego go tlošwa ga dibe, a bolela gore le swanetše go dumela go Yena a tlogo, ke gore, go Jesu.” Gomme ge ba kwele se, ba ile ba kolobetšwa gape Leineng la Jesu Kriste. Yeo ke therešo. Tlwa. Ba latetše Lengwalo.

²⁶⁴ Le a tseba, ka neelong mosong wo, Moshe o latetše phethene ye a e bonego Legodimong, gomme a hloma tente go e emela. Ge Salome a aga tempele, o (o dirile eng?) o latetše phethene ye Moshe, ka tente, a bolokilego Lengwalo ka mothalong.

²⁶⁵ Gomme ge Modimo a etla Tempeleng ya Gagwe ka matšatši a mafelelo, Tempele ye, Moya wo Mokgethwa, “mmele Wena o Ntokišeditše wona,” Moya wo Mokgethwa o wele ka Letšatši la Pentecost, molaetša e bile, “Sokologang, yo mongwe le yo mongwe yo motee wa lena, gomme le kolobetšwe Leineng la Jesu Kriste tebalelong ya dibe, gomme le tla amogela neo ya Moya wo Mokgethwa. Ka gore tshepišo ke ya lena le ya bana ba lena, le go bona ba ba lego kgole, le ba bantši ba Morena Modimo wa rena a tlogo go ba bitša.” Ge le nyaka go bitša modiredi wa lena ngaka, Ngaka Simone Petro o ngwadile taelotšhomišo, taelotšhomišo ya ka Gosafelego. Yeo ke ye e alafago bolwetši.

²⁶⁶ A nke ba bangwe boradiokobatši ba ba ditswiamagotlo ba lekago, ka kereke ya leina, go e tlatša ka tsela ye nngwe, ke ka baka leo ba nago. . . Le a tseba, ge o sa oketše. . . o oketša bontši go taelotšhomišo, o ka no. . . bontši kudu bja mpholo, o ka no bolaya molwetši wa gago. Ge o sa bee go lekanela ka go yona, o. . . e se selwantšhi, ge o sa dire, e ka se dire molwetši wa gago botse bjo bo itšego. Ngaka ya gago e tseba feela mokgwa wa go ngwala taelotšhomišo.

²⁶⁷ Gomme Kriste, Moya wo Mokgethwa, ke Mongwadi wa Taelotšhomišo, gomme Yena o E ngwadile. O se ke wa oketša go Yona goba wa E tšea go tloga go Yona, e no nwa Sehlare ka tsela ye se lego. Ke Phodišo ya mefokolo ka moka. Modimo a le šegofatše. Le a Mo rata? Amene.

Ke a Mo rata, ke . . . [Lefelo la go se be le selo
 godimo ga theipi—Mor.]
 Gobane O nthatile pele
 Gomme a lefela phološo ya ka
 Godimo ga mohlare wa Khalibari.

²⁶⁸ Bjale ge re sa e hama, bjale retologa go dikologa gomme o
 šišinye diatla le maoagišane wa gago fao. Oo, ke moeti le yena, o
 feta go kgabola.

Ke a Mo rata, ke a Mo rata (Seo ke se segolo.)
 Gobane O nthatile pele
 Gomme a lef--lošo.

(Etlang godimo ka mokgobeng wo. Ee, ke a go leboga,
 ngwanešu.)

Ke a Mo rata, ke a Mo rata
 Gobane O nthatile pele
 Gomme a lefela phološo ya ka
 Godimo ga mohlare wa Khalibari.

Ke a Mo rata, (a re e opeleng bjale), ke a Mo
 rata
 Gobane O nthatile pele
 Gomme a lefela phološo ya ka
 Godimo ga mohlare wa Khalibari.

²⁶⁹ Bjale a re inamišeng dihlogo tša rena, re tswalele mahlo a
 rena, re emišetšeng diatla tša rena godimo le mantšu a rena go
 Modimo bjale, ge ke le neela go modiša. Re thabile go ba le lena
 mo. Ga re kereke ya leina. Ga re na le molao eupša lerato, e
 sego thutotumelo eupša Kriste, ga go puku eupša Beibele. Ga go
 boleloko; feela kopanelo ka Madi a Jesu Kriste ao a re hlwekišago
 go tšwa go ka moka go se dumele.

²⁷⁰ Ka moka gabotse, ka moka mmogo bjale.

Ke . . .
 Ke . . .

Modimo a le šegofatše. Etlang morago le go re etela gape.

Gobane O ratile pele . . .

Ka moka gabotse, modiša. O lokile? Modimo a go šegofatše.

Gomme . . .



KE BAKA LA ENG KE LE KGAHLANONG
LE BODUMEDI BJA GO BEAKANYWA NST62-1111E
(Why I'm Against Organized Religion)

Molaetša wo ka Ngwanešu William Marrion Branham, setlogong o abilwe ka Seisimane ka Lamorena manthapama, Nofemere 11, 1962, mo Tabarenekeleng ya Branham ka Jeffersonville, Indiana, U.S.A., o tšerwe go tšwa go theipi ya go gatišwa ya makenete gomme o ngwadilwe ntle le go fokotšwa ka Seisimane. Ye ya North Sotho phetolelo e ngwadilwe gomme ya phatlalatšwa ke Voice of God Recordings.

NORTH SOTHO

©2017 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS, SOUTH AFRICA OFFICE
58 DISA ROAD, ADMIRAL'S PARK, GORDON'S BAY 7140 WESTERN CAPE
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org

Tsebišo ka tokelo-kgatišo

Ditokelo ka moka di bolokilwe. Puku ye e ka ngwalollwa godimo ga sengwalolli sa ka gae go šomišwa ke mong goba go fiwa ntle, mahala ntle le tefo, bjalo ka sedirišwa go gaša Ebangedi ya Jesu Kriste. Puku ye e ka se kgone go rekišwa, go tšweletšwa gape ka bopepetla, go romelwa go website, go bolokwa go sedirišwa sa go bušetša, go hlathollelwa malemeng a mangwe, goba go šomišetšwa go kgopela ditšhelete ntle le tumelelo ya go ngwalwa ya Voice Of God Recordings®.

Tshedimošo ye e Tseneletšeng goba materiale yo mongwe o leng gona, ka kgopelo ikopanye le:

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org